


Kereiti
ya 2

SESOTHO PUO YA LAPENG

Buka ya 2
Kotara ya
3 & 4



SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti ya 2 Buka ya 2

ISBN 978-1-4315-0065-9



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Tlelase:



Mofumahadi Angie Motshetka, letona la Lafapha la Thuto ya Motheo
Mong Enver Suryt, Motlatso wa Letona la Thuto ya Motheo

Dibuka tse na tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tla sa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshetka, mmoho le Motlatso Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Suryt.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo. ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlakwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlolo la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tse na tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlakwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi. le ho etsa bonneta ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhore mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.


Re a kgolwa hore bona ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhore, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tse na tsa tshebetso.

ISBN 978-1-4315-0065-9



9 781431 500659



SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 2
TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0065-9

THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.

Ho ithuta ka Molaotheo wa Riphaboliki ya Afrika Borwa (1996)

Molaotheo wa Afrika Borwa (1996) o tshwere melao e phahameng ya naha. Melao ena e phahame ho feta moporesidente, e phahame ho feta makgotla a dinyewe, e phahame ho feta mmuso. E halosa kamoo baahi ba naha ba tshwanetseng ho tshwarana kateng, le hore ditokelo tsa bona mmoho le boikarabelo ho e mong ke bofe. Molaotheo o moo ho re tshireletsa bohole ha jwale, le ho sireletsa bana ba rona nakong e tlang.

Ela hloko ka nako e fetileng ya rona.

Ha re se pheteng diphoso tsa nako e fetileng.

Molaotheo wa rona ore thusa ho akanya le ho aha bokamoso bo molemo ho bohole.

Rona, baahi ba Afrika Borwa,

Re elellwa tshwarompe ya nako e fetileng;

Re Tlotla ba hlakofaditsweng bakeng sa toka le tokoloho lefatsheng la bo rona;

Re Hlompho ba sebeditseng ho aha le ho tswellisa pele naha ya rona; mme

Re a Dumela hore Afrika Borwa key a bohole ba phelang ho yona, re kopane ho fapaneng ha rona.

Kahoo, ka baemedi ba rona bao re ikgethetseng bona, re amohela Molaotheo ona jwaloka molao wa—

Riphaboliki ho Fodisa ho arohana ha nako e fetileng le ho aha setjhaba se itshetlehileng hodima boleng ba demokerasi, tokelo tsa baahi le metheo ya ditokelo tsa botho;

Ho beha motheo wa demokerasi le botjhaba bo bulehileng moo mmuso o thehilweng ho ya ka thato ya baahi mme moahi ka mong a tshireleditswe ka ho lekana ke molao;

Ho ntafatsa boleng ba bophelo ba baahi bohole le ho neha bokgoni ba moahi a mong monyetsla; le

Ho Aha Afrika Borwa e kopaneng ya demokerasi e tla kgona ho nka sebaka sa yona e le mmuso wa kakaretsa hara malapa a matjhaba.

Batla ditokelo tsa hao o le moAfrika Borwa mme o be le boikarabelo ba ho tshireletsa ditokelo tsa ba bang.

Tseba sa Ditokelo le Setshwantsho sa Boikarabelo.

Eka Modimo O ka tshireletsa batho ba rona.

Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosि katekisa Afrika.

Dibukatshebetso tse teng moebetsing ona ke tse latelang:

- Puo ya Pele ya Tlatsetso Kereiti 1–3 (Ka dipuo tsohle tsa semmuso)
- Puo ya Pele ya Tlatsetso Kereiti 4–6 (Ka Senyesemane)
- Ho bala le ho ngola kereiti 1–6 (Ka dipuo tsohle tsa semmuso)
- Mmetse Kereiti 1–3 (Ka dipuo tsohle tsa semmuso)
- Mmetse Kereiti 4–9 (Ka Senyesemane le seAfrikaan)
- Thuto ya tsa bophelo Kereiti 1–3 (Ka dipuo tsohle tsa semmuso)



Menwana ya hao e o thusa ho bala

Ka nako e nngwe ha o bala, o kopana le mantswe ao o sa a tsebeng.
Ha sena se etsahala, etsa hore menwana ya hao e o thusa. Monwana o
mong le o mong o tla o thusa ho bolela lentswe, le hore o tsebe lentswe
leo le bolela eng.


Sheba setshwantsho.
Sheba haeba sena
se ka o thusa ho
fumana na lentswe
lena le bolela eng.

Sheba lentswe ka
hloko o leke ho bona
na ha ho karolo
ya lentswe eo o e
tsebang.

O ka leka ho arola
lentswe ka medumo
e fapaneng. Leka
ho balla lentswe
hodimo.

Ha o hloleha ho le bala,
kopa motswalle wa hao,
kgaitsemi ya hao, kapa
moholwane wa hao kapa
titjhere ya hao ho o
thusa. Ba kope ba o
jwetse na lentswe le reng
le hore le bolela eng.
O le ngole tlolontsweng
ya hao hore o se ke wa
le lebala.

Leka ho tlolela
lentswe leo o bale
moo polelo e fellang.



Ba kope hore ba o bolele hore lentswe
le bitswa jwang, le hore le bolela eng.
Le ngole tlolontsweng ya
hao hore o se ke wa le lebala.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fifth edition 2015

ISBN 978-1-4315-0065-9

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Ditlhakutharo

hl



leihlo

hl



thuhlo

jw



jwang

kg



kgudu

kg



mokgodutswane

kh



khabethe

kw



kwena

ll



mollo

ng



lengau

ng



ngwana

nk



nku

nw



menwana

ny



nonyana

ph



lepheo

qw



leqwetha

th



tholwana

tl



tlou

tr



trompeta

ts




tsie

tw



tweba

Kereiti 2



SESOTHO

P u o y a
L a p e n g



Buku ena ke ya:



SESOTHO

Buka

2

TATAISO YA MATITJHERE- KEREITI YA 2 PUO YA LAPENG

Buka ena ya tshebetso e tshwanetse e sebediswe mmoho le dithusa thuto tse ding tsa hao.
Sebedisa buka ena le dithusa thuto tse ding ho tswellisa kgolo ya barutwana ya dikgopoloo tsena:

- Ho tshwara buka: Tsela e nepahetseng yah o tshwara le ho phetla leqephe bukeng.
- Sebopoho sa buka: Leqephe le ka pele, leqephe le morao, sehlooho le lenaneo la ditaba.
- Tatellano : Ho bala ho tloha pele ho leba morao, hotloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimo ho leba tlaase.

DIKELETSO TSA HO RUTA

Ho mamela le ho bua

Bala Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao (Sesotho Puo ya Lapeng)

Barutwana ba tshwanetse ho kopana le dipale, diraeme tse kgutshwane, dithothokiso le dipina beke le beke.

Puisano ka ditshwantsho

1. Tataisa barutwana ho:

- bona le ho buisana ka dintho ditshwantshong(boholo, sebopoho, mmala le bongata)
- hhalosa ditshwantsho ka ho botsa dipotso ke:mang, eng, kae, neng, hobaneng, eng e etsahetseng pele , ke eng se etsahetseng morao?
- ho qapa pale ya tlelase(bolelele bo tla supuwa ke boemo ba morutwana ba tswelopele)

2. Dumella morutwana ka mong ho phethela motswalle pale ya tlelase.

3. Amanya ho ngola pale ya tlelase (CAPS Puo ya Lapeng, leqephe 12, ho ngola ho arolelanwang). Tlisa tshebediso ya ditlhaku tse kgolo,karohanyo ya mantswe le matshwao a puo temohong ya ban aka nako yohle.

4. Dumella barutwana ho bala le wena pale ya tlelase. Kopa barutwana ho sehela mela ka tlaase kapa ho etsa sedikadikwe medumong , tlotlontsweng le sebopoho sa puo sa beke paleng ya tlelase.

Ho bala

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao (Sesotho Puo ya Lapeng) leq12-18,mabapi le dikarolo tsa sehlooho tsa ho ruta ho bala.(Dithothokiso: Tadima tataiso ya matitjhere e akaretsang)

Ho ngola

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao(Sesotho Puo ya Lapeng) leq 18-19 mabapi le mongolo wa letsoho, le tsela ya ho ngola.

Ela hloko tse latelang:

- ho tshwara ho nepahetseng ha dikerayone le dipensele
- tatellano: ho ngola ho tloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimoho leba tlaase
- tshebediso ya diseterere ho bontsha popo le tatellano e nepahetseng ya ditlhaku

Hopola tse latelang:

• Ho rata ha barutwana ho fapane.Ho bohlokwa hore barutwana ba tjhesehiswe ka ho bona, ka ho utlwa le ka ho ama (ka diteko) ho re ba ithute ka phetahalo.

• Ho ithuta ho hloka phetapheto

• Barutwana ba tshwanetse ho utlwa thuto, kahoo boikgathollo bo tshwanetse ho etswa, pele bo ka ngolwa, mohlala:
Tlotlontsweng: Neha barutwana monyetla wa ho bopa mantswe ba sebedisa dikarete tsa matswe.

Kutlwisiso: Barutwana ba phetheli dikarabo ka molomo dihlopheng tsa bona pele ba di ngola. Moetapele wa sehlopha o botsa dipotso ha sehlopha se fumana dikarabo mme ba araba.

Ho kgetha mantswe a ho qetella dipolelo. Neha sehlopha diterere tsa ho ngola tse le dikarete tsa mantswe tse sa fellang. Barutwana ba qetella dipolelo ka ho beha dikarete tsa mantswe ka nepo.

Ho nyalanya mantswe ditshwantshong (leq17): Hodisa leqephe e be A3. Dihlopheng tsa bona , barutwana ba beha matshwao dikarabong tse nepahetseng.

Ho nyalanya karolo tse pedi tsa polelo (leq84): Dihlopheng tsa bona , barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Ho ingolla atikele ya koranta (128): Etsa hore barutwana ba ngole atikele ya tlelasee latelwa ke atikele ya sehlopha pele ba ingolla ya bona ka bonngwe.

Bukantswe: Sebedisa bukantswe kamehla.Bokgoni ba barutwana ke bona bo tla bontsha hore na mosebetsi o thatafatswe hakae. Ho ka hlokahala ho ba neha maqephe ao ba ka lebang ho oona.

Hlokomele: Nakong ya tshebetso ya dihlopheng, neha moetapele wa sehlopha ka dikarabo hore a tle a kgone ho thusa ditho tsa sehlopha ka nepo.

Tema 5: Seo re neng re se etsa ka matsatsi a phomolo

Kotara 3: Dibeke 1 - 4

65 Ka mora nako ya phomolo 2

O bala sengolwa sa moqoqo.
 O araba dipotso hodima sengolwa.
 Medumo: kg, th, sh, ts.
 O ngola dipolelo.
 O ngola serapa ka matsatsi a phomolo.

66 Seo re se entseng ka nako ya phomolo 4

O tlatsa diketsahalo alemanakeng.
 O araba dipotso hodima alemanaka.
 O bona maemedi a nepahetseng polelong .
 Mosebetsi wa boithabiso ho hlahisa lerui.

67 Bongi o ile moketeng wa tsatsi la tswalo 6

O bala sengolwa sa moqoqo.
 O araba dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.
 Medumo: ana, mo, ng, tsho
 O ngola dipolelo.

68 Matsatsi a bohlokwa, melaetsa ya bohlokwa 8

O latellisa ditshwantsho ho ya ka pale.
 O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.
 O ngola molaetsa o ikgethileng bukeng ya motswalle.
 O tlhophisa mantswe mabokoseng a medumo a nepahetseng.

69 Jabu o ile serapeng sa diphooftolo 10

O bala sengolwa sa moqoqo ka hoyo serapeng sa diphooftolo ha Jabu
 O araba dipotso hodima sengolwa
 Medumo: mof, nk, mots, lo
 O ngola serapa ka se etsahetseng serapeng sa diphooftolo.

70 Re rata diphooftolo 12

Medumo: Hlophisa mantswe mabokoseng a modumo.
 Ngola dipolelo tse 5 ka diphooftolo tsa serapeng sa diphooftolo.
 O balla motswalle dipolelo.
 O bona mahanyetsi.
 Boithabiso: O khalara setshwantsho ho ya ka mmala o lokelang.

71 Sam o ile boemaofaneng 14

O bala sengolwa sa moqoqo ka Sam boemaofaneng.
 O araba dipotso hodima sengolwa
 Medumo: mor, bile, ts, tl
 O ngola dipolelo ka mantswe ao a a neuweng.
 O ngola serapa ka leeto le ikgethileng.

72 Sam o bona difofane 14

O nyalanya mantswe a makgathe lejwale le lefetile.
 O sebedisa tatellano ya nteterwane ho phethela ho taka setshwantsho.

73 Mosi o ile mosebetsing le mme wa hae 18

O bala sengolwa sa moqoqo ka Nomsa le mme wa hae.
 O araba dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.
 Medumo: tse

74 Ho feta bonngwe 20

O taka manaka a watjhe ho bontsha nako eo a e fuweng.
 O ngola seo ba se entseng ka nako tse itseng.
 O fan aka bongata ba mantswe a bonngweng.
 O rala phousetara ho rekisa ho hong.

75 Lebo o ile Laeborari 22

O bala sengolwa sa moqoqo ka Lebo a ya laeborari.
 O bona mantswe a nepahetseng ho phethela dipolelo tse hodima sengolwa.
 O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.
 O ngola serapa ka buka eo e leng thatohatsi ya bona.

76 Dibuka tsa rona tsa Laeborari 24

O taka setshwantsho sa buka eo ba e ratileng.
 O ngola ka buka.
 O nyalanya mantswe a lekgathe lefetile le lekgathe lejwale.
 O bona makgathe lejwale kapa lefetile a nepahetseng.
 O lepa ka dikhabara tsa dibuka tseo ba di fuweng.

77 Thabo o ya papading ya bolo 26

Puisano le bolepi ba pale.
 O bala sengolwa sa moqoqo ka Thabo.
 O ngola sehlohwana sa setshwantsho ka seng.
 O tlatsa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng, ul, la
 O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.

78 Papadi ya bolo 28

Hlophisa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng.
 O bona mantswe a nepahetseng a lekgathe lefetile.
 O bapala papadi ya mantswe.

79 Letata le lebe 30

Bua ka setshwantsho paleng ya khathunu.
 O bala sengolwa sa moqoqo ka letatana le lebe.

80 Letata le lebe (e ya tswella) 32

80b Letata. le lebe (e ya tswella) 34



Ka mora nako ya phomolo




Ha re baleng

Tsatsing lena re kgutletse hae ka mora nako ya phomolo.


Re ne re thabetse ho bona metswalle ya rona.

Titjhere o re kopile ho mo qoqela ka nako ya phomolo.


Re mo bontshitse ditshwantsho tsa nako ya phomolo. Re bontshitse bohle hore ba di bone.



Jabu o ile polokelong ya diphoofolo.




Lebo o ile Laeborari.



Amo o ile Soccer City.




Sam o ile boemaofane.



Bongi o ile moketeng wa letsatsi la tswalo.

Letsatsi:

Mosi o ile ho
sebetsa le
mme wa hae.



Ha re ngoleng

Tlatsa lebitso la ngwana e mong le e mong. Bolela hore ba ile hokae,
kapa ba entseng ka nako ya phomolo.

Lebitso	Bongi			
Sebaka	Mokete wa latsatsi la tswalo			

Lebitso			
Sebaka			



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a
tlwalelehileng

kopa
bona
motswalle

kgomo	thaba	sheba	tsoha
kgopo	thipa	shapa	tsoma
kgona	thola	moshemane	tsebe



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi ka seo o se entseng ka nako ya phomolo.

Seo re se entseng ka nako ya phomolo



Ha re etseng

Sheba nako tseña tsa bohlokwa. Di kenyé alemanakeng ya hao.

Letsatsi la tswalo la Jabu le ka di 25 Phupu.

Letsatsi la tswalo la Mandu le ka la
3 Phupu.

Lebo o tlamehile ho kgutlisetsa dibuka tsa
hae tsa Laeborari ka la 5 Phupu.

Amo o tla ya bolong ka la 13 Phupu.

Sam o tlamehile ho ya ngakeng ka la 18 Phupu.

Bongi o tla ya polokelong ya diphoofolo
ka la 21 Phupu.

Ati o tla tjhakela nkgonon wa hae ka la
28 Phupu.

Bongi o tla tjhakela Ati ka la 13 Phupu.



Phupu



Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2	3 Letsatsi la tswalo la Ann	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang alemanakeng.

Alemanaka e bontsha kgwedi e fe?	
Ho na le matsatsi a makae kgwedding ena?	
Di 25 ke tsatsi le fe?	
Ho na le Sontaha tse kae?	
Ke kgwedi di feng tse tläng pele le ka morao ho kgwedi ena?	




Ha re ngoleng

Bala polelo e nngwe le e nngwe, etsetsa sedikadikwe lentswe leo o ka le sebedisang bakeng sa mantswe a seheletsweng mola.

<u>Bongi</u> o rata ho bapala le Mosi.	Wena	Yena	Bona
<u>Jim</u> o rata ho ya polokelong ya <u>diphooefolo</u> .	Yena	Bona	Tsona
<u>Lebo</u> o rata ho bala dibuka.	Wena	Lona	Yena
<u>Jabu</u> o bone sefofane.	Yena	Wena	Lona
Lebo le Bongi ke <u>banana</u> .	Bona	Yena	Ena

Wena, yena, bona ke
mantswe a emelang
mabitso. Re ka
sebedisa maemedi
ho emela mantswe a
mang.



Labohlano	Moqebelo	Sontaha
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28

Boikgathollo

Lebo Jabu Sam Bongi

Latela kgwele ho bona hore ba entseng ka nako ya phomolo.


Bongi o ile moketeng wa tsatsi la tswalo



Ha re baleng

Ka nako ya phomolo ya dikolo ka phupu,
Bongi o ile moketeng wa tsatsi la tswalo
wa **nana**. Ho ne ho ena le **banana** le
bashanyana ba bangata.

Nana o ne a **thabile** hobane o fumane
dimpho tse ngata ka letsatsi le hae la
tswalo. Re bile le boithabiso bo boholo.



Re bapetse bolo ka jareteng.
Lolo o ile a loma bolo mme ya taboha!
Lolo ke ntja e sa utlweng.



Nana o timme dikerese tse robedi.
Ka mora moo ra ja dipompong le kuku.
Pele re ya hae re **bedisitse** metsi
ho etsa tee.



Bana bohle ba ngotse
melaetsa ya bohlokwa
bukeng ya Nana ya
tsatsi la hae la tswalo.
Sena ke se ngotsweng
ke Bongi.

Letsatsi la tswalo la
Nana le bile monate
ha a keteka lemo sa 8.
Ke leboha ha o
mmemme moketeng
wa hao.
Ka lerato Bongi.



Ha re ngoleng

Bala pale hape o tshwaye tse nepahetseng. ✓



Ke mang ya neng a keteka letsatsi la tswalo?

A	Nana
B	Bongi
C	Jabu

Mokete o ne o le neng?

A	Ka Motsheanong
B	Ka Phupjane
C	Ka Phupu

Ba bapetse papadi e feng?

A	Bolo ya matsoho
B	Bolo ya maoto
C	Rugby



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamele moduma.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

bana	mosi
banana	morena
dipanana	mofumahadi

robalang	tshola
dulang	tshosa
bapalang	tshomo

Mantswe a tlwaelehileng

hobane
maobane
pele



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.




Banabane ba ja dipanana.

Matsatsi a bohlokwa, melaetsa ya bohlokwa



Ha re etseng

Fana ka dinomoro ditshwantshong tsena ka ho latellana.



Ha re ngoleng


Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.

1

2

3





4



Boikgathollo

Bongi o ngotse molaetsa wa bohlokwa a o ngolla Nana, ka tsatsi la hae la tswalo. Fetisa buka ya hao ka hohle mme o dumelle metswalle ya hao e mene e o ngolle molaetsa bukeng **ya hao**. Le wena o ka ngola molaetsa o kgethehileng bukeng tsa bona.

Melaetsa ya bohlokwa o tswang ho metswalle ya ka.



Ha re ngoleng

Kgethollela mantswe ana dibakeng tse nepahetseng.

lebenkele

tseo

lerapo

seo

oma

tjhele

tjhisi

lerapo

eo

tjhesa

hwama

oma



Jabu o ile serapeng sa diphoofolo




Ha re baleng

Jabu o bolella ba sehlotswhana ya hae ka leeto la ho ya serapeng sa diphoofolo.
Sena ke seo a se bolelang.



Ke ile serapeng sa
diphoofolo le ba lapa leso.



Re tsamaile

ka Tekesi hobane ho ne ho
bata. Re bone diphoofolo tse
ngata. Re bone qwaha, ditau,
le none. Ke ne ke thabile
haholo ha ke bona thuhlo e telele.

Ke ne ke thabetse le ho bona tlou le kubu.

Re bone le diphoofolo tsa polasi. Ke bapetse le ditsuonyana.

Ha ke sa shebile diphoofolo, tshwene e nyane e tlile ya **nka** bolo ya ka.
E e **nkile** jwalo ke sa shebile diphoofolo. Ya e nka ya dula lerakong.

Ka mora nakwana ra dula mmoho le **metswalle** ya ka, ka tlasa sefate **ra**
tswela pele ho buisana.





Ha re ngoleng

Bala pale, araba dipotso.

Mantswe a
tlwaelehileng

bata
bana
nka
loma

Jabu o ile serapeng sa diphooefolo le mang?

O ile le

Ba ile jwang serapeng sa diphooefolo?

Ba tsamaile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Tshwene e nkile eng ho Jabu?

Tswene e nkile _____ ya Jabu.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



mofuta	nka	motswalle	loma
mofao	nkile	motswadi	loha
mofumahadi	nkwe	motswala	lotho



Ha re ngoleng

Ngola ka se etsahetseng serapeng sa diphooefolo.



Tseleng ya ho tswa serapeng sa diphoofolo



Ha re ngoleng

motswalle

metswalle

Sheba medumo mantsweng a latelang. Sheba ka moo a peletwang ka teng. Bokella mantswe a peletwang ka ho tshwana mabokoseng a nepahetseng.

nkwe

nkile

motswala

nka

motswadi

tswela

tsamaya

Mantswe a nk


Mantswe a ts



Ha re ngoleng

Tlatsa polelo e nngwe le e nngwe o sebedisa matshwao a qetellong polelo.

jabu o ile kae



o ile serapeng sa diphoofolo ka sontaha



o bone eng



o bone ditau ditlou le ditshwene






Ha re ngoleng

Etsa mola o tlohang mantsweng a kholomong e tala ho
mantswa a kholomong e bolou, a bontshang kganyetso ya mantswa ana.
Mohlaleng re entse mola o tlohang ho telele ho ya ho kgutswane.
Telele ke kganyetso ya kgutswane.


telele
hodimo
kgolo
thabile
pele
tjhesa
pele

nyane
kgutswane
tlase
morao
bata
kamorao
kwatile



Boikgathollo

Tlotsa dikgeo ka
letheba le bolou bo
lefifi ho fumana hore
ke phoofolo efe ena.
Jwale tlotsa lehodimo
ka mmala o botala ba
lehodimo le difate ka
mmala o motala.



Sam o ile boemaofane



Ha re baleng

Sam o ile ho bona difofane le ntate wa hae. Ba ile boemaofane.

Ba bone difofane tse ngata. Ba bone difofane tse ngata tse kgolo. Sefofane se seholo se bitswang Jumbo Jet se fetile. Se **palamisitse** batho ba 350.

Difofane tsa **theoha** tsa fihla tlase ka bampara.

Sam o **shebile** difofane tse kgolo di theosa di nyolosa.



E nngwe le e nngwe e ne e na le folakga e **pentilweng** mohatleng wa yona.

Ha di **kgutla** di ema boemong bo **nepahetseng**.

Sam o batla ho ba mokganni wa difofane ha a se a hodile. O batla ho kganna sefofane se seholo se bitswang jumbo jet.



Ha re baleng

Bala pale mme o arabe dipotso.

Mantswe a
twaelehileng

hapa
thaba
reka

Sam o ile le mang boemafofane?

O ile le

Ba bone eng?

Ba bone

Ke batho ba ba kae ba ka fellang ka hara jumbo jet?

Ba ka ba

Sam o batla ho ba eng ha a se a hodie?

O batla ho ba



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

morao	shebile	tsamaile	tlola
morena	hapile	tsosa	tlatsa
moruti	thabile	tsona	tlameha



Ngola ka leeto le kgethehileng leo o kileng wa le nka.

Ha re ngoleng



Difofane



Ha re etseng

Ngola mantswe a qetellang ka **ile** ho bapisa
setshwantsho se seng le se seng.

tsamaile

hakile

rekile

rahile

jahile

robile

hlapile

anehile



Ha re ngoleng

Etsa dipolelo ka mantswe ana.



hlapa + ile =

hlapile



pheha + ile =

penta + ile =

lema + ile =

reka + ile =

sheba + ile =

hapa + ile =

raha + ile =

leka + ile =

bua + ile =

tsoma + ile =

hlapa + ile =

Lekgatthe lefetile



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise lentswe le ketso e etsahetseng.

Re sebedisa lekgatthe
lefetile ha ketso e se e
etsahetse.

sheba

shebile

tsoma



eka



ekile

bopa



tsomile



bopile




tsamaya



tsamaile



Boikgathollo



Latella alfabete ho
kopanya matheba.
O tla fumana seo
Sam a se boneng.

w.	y.	x.	.c	.d	.e	.f
v.
u.	t.	s.	i.	h.	g.	.
q.	.	r.	j.	.	.	k.
p.	ö.	.	m.	.	l.	.
	n.					

Mosi o ile mosebetsing le mme wa hae



Ha re baleng

Ka nako ya matsatsi a phomolo, ho ne ho se ya ka hlokomelang Mosi. Ka baka leo o ne a ya le mme wa hae mosebetsing. Ba ne ba tloha hoseng ka hora ya borobedi. Mme wa Mosi o rekisa ditholwana le meroho. Mosi o ne a **thusa** mme wa hae.

Mosi o entse phoustara e kgolo.


Ha batho ba bona phoustara ba phallela ho tla reka.

Mosi o **pakile** ditholwana ka ho latelana. Di ne di **shebeha** di le makgethe.

Ha a **qetile** mosebetsi wa hae, o a **phomola** mme a bale buka ya hae e monate ka kubu.

Ka hora ya bohlano mantsiboya ba ya hae.

Mosi o ne a thabile haholo ha ba kena tekesing.



Ha re ngoleng

Bala pale mme o etse letshwao karabong e nepahetseng.

Mme wa Mosi o sebetsa eng?

A	O rekisa ditholwana.
B	O rekisa meroho.
C	O rekisa ditholwana le meroho.

Hobaneng Mosi a ile mosebetsing le mme wa hae?

A	Ho ne ho se na motho ya ka mo hlokomelang.
B	O ne a batla ho thusa mme wa hae.
C	O ne a se na seo a ka se etsang.

Mosi o thusitse mme wa hae jwang?

- | | |
|---|---|
| A | O pakile ditholwana le meroho. |
| B | O entse phoustara. |
| C | O pakile ditholwana le meroho
ebile o entse phoustara. |

Mosi o entse eng ha a qeta
ho thusa mme wa hae?

- | | |
|---|----------------|
| A | O badile buka. |
| B | O robetse. |
| C | O bapetse. |

Ba ile hae ka nako mang?

- | | |
|---|---------------------|
| A | Ka hora ya boraro. |
| B | Ka hora ya bohlano. |
| C | Ka hora ya bosupa. |

Mosi le mme wa hae ba ile
jwang hae?

- | | |
|---|------------|
| A | Ka koloi. |
| B | Ka bese. |
| C | Ka tekesi. |



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

phomotse	thusitse	robetse	kgutsitse
thabetse	paketse	mametse	imetse
qetetse	bapetse	tletse	bapetse

Mantswe a
twaelehileng

fela
fepa
fumana
futsa



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.




O thabetse diapole tse ntle.

Ho feta bonngwe




Ha re etseng


Etsa manaka a watjhe ho bontsha dinako tse latelang.




hora ya 8



hora ya 3



hora ya 5







hora ya 10



Ha re ngoleng

Ngola seo o se entseng ka dinako tsena maobane.



Ha re bua ka ntho tse fetang bonngwe, re qala lentswe ka **ba**, kapa **di**.

Ngwanana ya fetang bonngwe ke banana ba babedi, moshemane ya fetang bonngwe ke bashemane ba babedi kapa bararo. Lentswe le qalang ka **ba** re le **bitsa bongata**. Lentswe le sa qaleng ka **ba** le bontsha bonngwe. Mantswe a qalang ka me, ma, di, re a bontsha bongata.



Ha re ngoleng

Ngola bongata ba mantswe ana.


katse		dikatse	
lesapo			
lebitso			
lengau			
leeto			
letsoho			



lehlafi	mahlafi
ntja	
kolobe	
katiba	
sekgo	
kuku	



Boikgathollo



HO A REKISWA

Etsa phousetara o rekisa ho hong. Etsa setshwantsho o bontsha seo o se rekisang.

O rekisa eng?

Ke bokae?

Re ka e reka kae?



Etsa setshwantsho ka seo o tla se rekisa.

Lebo o ile Laeborari



Ha re baleng

Lebo o ile le Ati Laeborari.

Ati **o sutuditse** Lebo ka kariki ya maoto.

Ba **shebile** dibuka tse ngata.

Lebo **o ratile** dibuka tse buang ka diphoofolo.

Ati o ratile dibuka tsa dipale.


Titjhere ya ka Laeborari o ile a ba balla.

Ba nkile dibuka ho ya hae beke tse pedi.

Ha ba **qetile** ho di bala, ba ka fumana tse ding tse ntjha.

Ho na le dibuka tse ngata tsa bohlokwa laeborari.





Ha re baleng

Sebedisa mantswe ana ho qetella dipolelo.

pale

titjhore

pedi

Ati

Mantswe a
tlwaelehilengentse
neha
tala
tsamaya

Ati o ratile dibuka tsa _____.

o sutsutsa Lebo ka koloi ya setulo.

O ka nka buka ya laeborari dibeke tse _____.

o ba baletse pale.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao. Jwale ngola dipolelo tsa hao tse pedi bukeng ya hao ya dihlakiso.

bona

shebile

ratile

fofang


binang

eng

hobaneng

tsona

yona	balang	qetile	neng



Ha re ngoleng

Botsa metswall e 5 lebitso la thatohatsi ya buka ya bona. Ngola lebitso la motswalle wa hao mme thoko ho lona lebitso la thatohatsi ya buka ya hae. Jwale tlatsa lebitso la hao le buka eo o e ratisisang. Tshwaya hore ke buka ef e eo o ka ratang ho e bala.

Lebitso	Thatohatsi ya buka	✓

Dibuka tsa rona tsa Laeborari



Ha re etseng


Etsa setshwantsho sa buka eo o e ratileng, ebe o ngola ka buka eo.



Lebitso la buka e ne e le eng?

Etsa setshwantsho sa bokantle ba buka.

Ngola dipolelo tse pedi, o bontshe hore buka e ne e bua ka eng.



Ha re ngoleng

Bapisa lenseswe le bontshang ketso e fetileng le lenseswe le bontshang ketso ya jwale.

tsamaile

bone

eja

jеле

tsamaya

bona

robala

robetse

matha

mathile



Lentswe lena **bona** le o bolella ka hona jwale. Lentswe lena **bone** le o bolella ka se fetileng.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo o etse sedikadikwe mantsweng a nepahetseng.

Maobane bosiu re **bona** **bone** ngwedi.



Hona jwale re **ja/jele** dijo tsa hoseng.

Hona jwale re **bona/bone** letsatsi.





Maobane bosiu re **ya/ile** ra ya robala.

Re **ja/jele** dijo maobane.

Hona jwale re **ya/ile** sekolong.



Etsa dikhabara tse tharo tsa dibuka. Bolella motswalle wa hao hore o nahana buka ka nngwe e bua ka eng. Jwale bolela ke dibuka dife tseo o ratang ho di bala. Etsa lenane la dibuka ho tlaha ho 1 ho ya ho 4. Buka ya pele ke buka eo o e ratang haholo, buka 4 ke buka eo o e ratang hanyane.




Kgetha e le nngwe ya dibuka ebe o ngola dipolelo tse hlanoka seo o nahang hore buka e bua ka sona.


Amo o ya dipapading tsa bolo

Tadima setshwantsho mme o bolele seo pale e buang ka sona.


1




2



3



4





Ha re baleng



Mantswe a tlwaelihileng

batho
kapa
papadi
pula

Amo o rata bolo. O ile ho Jabu le Sam ho shebella bolo e kgolo. Chiefs le Sundowns **di bapetse**.

Ho ne ho e na le **diketekete** tsa batho dipapading.

Ba **butswela** di vuvuzela. Hang hang **pula** ya qala ho na. Ba ile hae ka **terene**.



Ha re ngoleng

Jwale ngola sehlohwana tlasa setshwantsho ka seng leqepheng le ka motsheho.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

ul

ba

pula

dula

bapala

bana

bodulo

batho



Ha re ngoleng

Ngola polelo e le nngwe setshwantsho seng le se seng sa se ka leqepheng le lebaneng le lena.

1

2

3

4

Papadi ya bolo



Ha re ngoleng

Mantswe ana a ngolwa ka ho tshwana empa a na le meeleo e fapaneng. Ngola polelo tse pedi tse fapaneng o di ngole ka mabokoseng a fapaneng. Re o etseditse mohlala.

jwang

papadi

nama

bohloko

rapela

sefako

letsatsi

noka

lefa



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe lentsweng le ontshang ketso dipapading tsa bolo maobane.


Maobabe re **tsamaya/****tsamaile** ka terene ho ya dipapading.

Re **sheba/****shebile** Sundowns e bapala.

Dibapadi di **raha/****rahile** bolo haholo.


Ha re kgutlela hae pula e ile ya **qala/****qadile** ho na.





Boikgathollo

Bapala papadi ena le motswalle wa hao. Kgetha sehlotswhana se sesehla kapa se bolou. A ne boneng ke mang ya tla akgela bolo pele dipalong. Nkang makgetlo a ho bala mmala wa lentswe. Ha o entse phoso, o tshwanelo ho feta. Ya qetang ho bala mantswe pele o hlotse. Lekang papadi hape empa jwale o tlameha ho bapalla sehlotswhana se seng.



Letata le lebe




Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Ka tsatsi le leng mme wa
Letata o ne a dula le ba lapa la
hae polasing. Mme wa letata o
ne a dutse hodima mahe a 7.
O ne a emetse ho qhotsa.



Ke nako ya hore mahe a ka
a qhotse. Ke batla ho bona
ditsuonyana tsa ka tse pedi.


Jwale, ka bonngwe mahe kaofela a thubeha. Kantle ho le leng.
E ne e le lehe le leholo haholo.





Mme Letata a dula, a dula hodima lehe le leholo. La ba la qhotswa la buleha. Ngwana a tlola a tswa. O hlahile a le moholo ebile a le matla. Ke letata le lebe haholo.

Ke ho kae? Ke mang lebitso laka?



Sheba letata la ho qetela.


Mme Letata o nka bana ba hae kaofela o ba isa nokaneng.

Ha! ha! ha! Ke letata le lebe hakaakang.

Matata kaofela a tlollela metsing. A sesa le ho bapala. Letata le lebe le sesa hantle ho feta a mang.



Letata le lebe (e ya tswella)



Jwale ba ya polasing.
Diphooftolo tse ding ha
di a thabele matata.
Dikgoho di a lla ha
dintja di bohola.

Bosiu bo bong,
letata la nka qeto
ya ho baleha.



E mong le emong
ha a nthabele. Ke
tlamehile ho baleha.



O ya nokeng. O bona
dinonyana tse ngata tse
ntle di sesa nokeng. Masiba
a tsona a ne a le boreledi.
Di na le melala e melele.
Mapheo a tsona a ne a le
matle.

Ke lakatsa e ka nka
bapala le bona. Ba batle
haholo. Nna ke mobe.




Ka tsatsi le leng mariha a fihla. Ha eba le lehlwa hohle. Noka ya eba tshweu . Letata le lebe la hatsela la utlwa bohloko.

Ke mong. Ke hatsetse haholo.




Ha fihla lehlabula jwale.
Letsatsi la tjhaba difate tsa ba ntle le botala.
Ka tsatsi le leng letata le lebe la bona makgansi a matle hape.



Letata le utlwa bohloko jwale.
La qala ho lla.

Ke mobe, ke mong. Ha ke na metswalle.

Letata le lebe (e ya tswella)



Ke nna
eo?

Ha a ntse a lla o shebile
fatshe hara dikeledi.
O bona setshwantsho sa
hae. Ke lekgansi le letle.

Ka yona nako eo makgansi a mang a,a feta sesa. Ba
bitsa letata le lebe ho sesa le bona. Letata le lebe la
tlolela ka metsing. A ikutlwa a thabile haholo.

Tlo o sese le rona.
O letata jwale ka rona.
O feta matata kaofela ka
bottle.



Tema 6: Ka hohle Lapeng

Kotara 3: Dibeke 5 - 10

81) Bere o kutile moriri

36

O bala sengolwa sa moqoqo ka thedibere ya Pam.
O araba dipotso hodima sengolwa
O hlophisa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng, tse, swa, ile, kg.
Onola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.
Ngololla dithaku tsena A, a.

82) Sebapadiswa sa ka sa bohlakwa

38

O etsa phuputso mme o ngola diphumano ka lenane.
O nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano e nepahetseng.
O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.
O bona leemedi bakeng sa mantswe a sehetsweng mela.

83) Bongi o etsa dijo tsa motsheare

40

O buisana ka setshwantsho.
O bala resipe.
O araba dipotso tse kgethwang hodima resipe.
O bala mantswe mme o mamela medumo, ts, pa, du, tjh.
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.
O ngola dipolelo ka seo ba ratang ho se ja.
Ngololla dithaku tsena B, b.

84) Dijo tseo ke di ratang

42

O taka setshwantsho sa ntho eo ba ratang ho e ja.
O halosetsa motswalle ka tatellano ya ho se etsa.
O nyalanya dipolelo (moetsi-moetsuwa).
O tlatsa mantswe a siuweng a sebedisa setshwantsho ho mo thusa.
O fumana le ho etsetsa mantswe a morabaraba sedikadikwe.

85) Boipaballo lapeng

44

O bala phamofolete ka boipaballo lapeng.
O araba dipotso tse tobileng hodima sengolwa.
Medumo: th, tl, ng, tha.
O ngola dipolelo ka seo ba se etsang hore ba bolokehe lapeng.
Ngololla dithaku tsena C, c.

86) Melao ya malapeng

46

Bala phafolete ka tsa lehae.
O taka setshwantsho ho bontsha seo ba tshwanelang ho se etsa hore ba bolokehe lapeng.
O ngola polelo ka setshwantsho sa bona.
O sebedisa matshwao a puo a nepahetseng.
O nyalanya mahlalosanngwe.
O phethela dipotso ka bona ba fana ka dikarabo tsa maemedi.

87) Selefounu ya ka e lahlehileng

48

O bala sengolwa sa moqoqo ka selfounu e lahlehileng.
O araba dipotso hodima sengolwa
O hlophisa mantswe .
O ngola pale ka ho lahlehelwa ke se seng.
Medumo: etsa, tl, ho, hl.
Ngololla dithaku tsena D, d.

88) Hodimo, tlaase, ka hare le hoohole

50

O bala ditaelo ebe o phethela setshwantsho.
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo.

89) Katse e hloka ho hlokomelwa

52

O bala papatso.
O araba dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo, ts, r a, th, hl .
O ngola ka phoofolo ya setswalla ya bona.
Ngololla dithaku tsena E, e.

90) Lelapa la katse e lahlehileng

54

Tlatsa ditumanotshi ho phethela mantswe hore a nyalane le ditshwantsho.
O bona dipotso, ho kgotsa le puo pehelo.
O ngola dipolelo hape a sebedisa matshwao a nepahetseng.
O etsa tsebiso ka katse e lahlehileng.

91) Memo ya moketeng

56

O bala memo.
O araba dipotso hodima memo.
Medumo: ket, tl, la.

O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.

Ba ngola dipolelo ka matsatsi a bona a tswalo.

Ngololla dithaku tsena F, f.

92) Etlo moketeng wa ka

58

phethela memo ya mokete wa bona
O ngola dipolelo hape ho lekgathe lefetile.

Ba bona mabitso le maetsi dipolelong.

O phethela tafole a sebedisa tlhahisolededing e tswang setshwantshong.

93) Ditsuonyana tse hlano

60

O bala thothokiso ka ditsuonyana tse hlano tse nnyane.

Medumo: fa, let, hl.

O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.

Ngololla dithaku tsena G, g.

94) Ditsuonyana tse nnyane tse

62

O etsa le ho etsisa thothokiso.

O bona mantswe a lekgathe lefetile a nepahetseng.

O bopa mabitsorarane.

O hlophisa mabitso ho ya ka modumo, sa, ta, re, hl, tse, o, la, tla.

95) Kubu le kgudu

64

Pale ya disehma.

96) Kubu le kgudu (e ya tswella)


65

O bala sengolwa sa moqoqo.

O qoqa ka sengolwa le motswalle.



Bere o kutile moriri



Ha re baleng

Pam o na le thedibere e ntjha. O rata
ho robala le thedibere ya hae
Kgaitsemi ya hae e nyane, John le yena
o rata ho bapala le taedi bere.


Sheba ka moo ke
entseng Tedi a be
motle ka teng.

Kajeno ha Pam a fihla hae ho tswa
sekolong o fumana thedibere e sehuwe
hlohung le mpeng mona. Kgaitsempanyana
ya hae e kutile moriri wa bere.



Hobaneng o
ntshenyeditse?
Ha se hantle!

Pam o ile a kgena.
O ne halefetse kgaitsemi ya hae.



Sheba, Pam.
thediberep o
motle hape.

Yaba mme o beha katiba e kgubedu
le baki e bolou ho thedibere.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale, ebe o araba dipotso.

Mantswe a
twaelehileng
apesa
bapala
utlwla

E ne e le eng sebapadiswa sa Pam sa bohlokwa?

E ne e

Ke mang ya kutileng moriri wa thedibere?

Pam o ikutlwile jwang ha a bona thedibere?

O utlwile

Mme wa Pam o behile eng ho thedibere?

O mo apesitse



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena
bukeng ya hao. Jwale ngola dipolelo tsa hao tse pedi bukeng ya hao ya dihlakiso.

kgotso

fasitse

apeswa

otile

kgomo

nweswa


futsitse

epile

sebapadi swa	apesi tse	ut lwile	kgubedu

Ngola dipolelo tse pedi ka sebapadiswa sa bohlokwa seo o se ratang.

Ha re ngoleng



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



a A

a o

Sebapadiswa sa ka sa bohlokwa



Ha re etseng




Batlisisa na metswalle ya hao e na le dibapadiswa difeng tsa bohlokwa. Ngola mabitso a bona moleng wa pele, moleng o ka tlase o ngole sebapadiswa sa bohlokwa.

Lebitso	Pam			
Sebapasiswa	thedibere			



Ha re ngoleng

Hlophisa ditswantsho tsena ka lenane le nepahetseng.



Jwale ngola polelo e le nngwe ka setshwantsho ka seng.

1	
2	
3	
4	



Ha re ngoleng


Bala polelo e nngwe le e nngwe, e be o etsetsa leemedi leo o ka le sebedisang sebakeng sa lentswe le sehetsweng mola ka tlase sedikadikwe.

Pam o rata ho bapala le thedibere.	O	Yena	Wena
Mme wa Pam o ile a lokisa thedibere.	O	Yena	Ona
Kgaitseidi ya Pam e sehile thedibere.	Ona	O	Yena
Bere e ile ya shebeha hantle hape.	Yona	Yena	Wena
Pam le mme ke banana.	Yena	Bona	Tsona



Boikgathollo

Latella thapo
ho bona ke
sebapadiswa sefe
sa bohlokwa seo ba
nang le sona.



Bongi o etsa dijo tsa motsheare



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Bongi o tla etsetsa
metswalle ya hae
dijo ha sekolo se
etswa kajeno.



Samentjhisi ya mohlolo



O hloka eng

1 kgaba ya lebese

botoro ya matokomane

1 panana

2 dilae tse pedi tsa borotho

O tlameha ho etsa tse latelang

Tlotsa botoro ya matokomane selaeng se le seng sa
borotho.

Seha panana dikotwana o e behe hodima botoro ya
matokomane.

Tlotsa lebese ka lehlakoreng le leng la selae sa borotho.


Kopanya dilae tse pedi o etse samentjhisi.

Seha dikotwana tse nne.



Eja o thabe.





Ha re ngoleng

Ngola ✓ haufi le karabo e nepahetseng.

O hloka dilae tse kae tsa borotho?

A	Nngwe
B	Pedi
C	Tharo

O hloka eng hape?

A	Botoro ya matokomane
B	Tjhisi
C	lebese

Ke dikotwana tse kae tsa samentjhis i ha o di seha?

A	Nngwe
B	Tharo
C	Nne

O hloka tholwana e feng?

A	Apole
B	Paneapole
C	Panana



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

letsatsi	bapala	dula	tjhisi
tsela	papadi	duma	tjhesa
tsamaya	panya	dutla	tjheha

Mantswe a
tlwaelehileng

bapala
dula
nyane
tlola



Ngola dipolelo tse pedi ka seo o ratang ho se ja.

Ha re ngoleng

Handwriting practice lines for the word 'bapala'.

Ngololla ditlhaku tsena.


Ha re ngoleng



Handwriting practice lines for the letter 'B'.
--

Handwriting practice lines for the letter 'B'.
--

Dijo tseo ke di ratang





Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa ntho eo o e
ratang kapa ho ejá. Bolella motswalle
wa hao hore e etswajwang.
Ere:

Pele ke ...


Yaba ke ...

Yaba ke ...



Ha re ngoleng

Etsa dipolelo tse nne. Etsa mola o bapise tse ka lebokoseng le bolou le tse
ka letsohong le letona ka lebokoseng le letala.



Pam o ne a kgenne

Ke jele samentjhisi

Ke nkile sekgele sa ka


Ke timile dikerese tsa ka

hobane e ne e le letsatsi la ka la tswalo.

hobane kgait sedi ya ka o sehile bere.

hobane ke ne ke lapile.

hobane pula e ne e ena.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe a siyo dipolelong tsena.

tlhapi

diapole

dipompong

lebese

borotho

teye



Ke rata ho nwa

O rata



Re rata



.....

O rata ho ja



.....

Ba rata ho ja




.....

O rata ho nwa




.....




Boikgathollo

Fumana o etsetse dijo sedikadikwe ka lebokoseng. Ebe o etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se napahetseng. Mantswe a mang a ka ya ka letshong le letona ha a mang a ya tlaase.



n	a	m	a	x	p	p	l	a	s
b	g	q	r	d	o	u	e	p	q
o	g	k	b	i	n	f	b	o	u
r	d	j	r	n	g	i	e	l	h
o	t	l	h	a	p	i	s	e	t
t	i	h	a	w	o	h	e	s	z
h	h	l	m	a	n	a	m	a	x
o	t	e	y	e	g	m	a	h	e



Boipaballo lapeng




Ha re baleng



Se sutumelletse dipitsa ka marao.

BOIPABALLO LAPENG



Se bapale ka kgwele ya motlakase ya kettele.



Se bapale ka moriana.




Se bapale ka makotikoti le dintho tse bohale.



O se ke wa bapala ka dipolaka.



Se bapale ka setofa sa parafini.



Ha re ngoleng

Bala pampiri ebe o araba dipotso.



Ngola ntho e le nngwe eo mme bere a re bolellang hore re dule re ipaballetse hae.



Ngola ntho e le nngwe eo kangaroo a re bolellang hore re etse hore re dule re bolokehile hae.



Ngola ntho e le nngwe eo mmutlanyana a re bolellang hore re e etse hore re dule
re ipaballetse hae.

Ngola ntho e le nngwe eo tlou a re bolellang re e etse hore re dule re bolokehile hae.





Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

n <small>tho</small>	t <small>lou</small>	n <small>gola</small>	t <small>haba</small>
t <small>honaka</small>	n <small>tlo</small>	l <small>engope</small>	t <small>hato</small>
t <small>hapo</small>	t <small>lala</small>	l <small>engolo</small>	t <small>hari</small>

Mantswe a
tlwaelehileng

bolella
dula
hae



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse 5 ka seo o se etsang ho bolokeha lapeng.



Handwriting practice area for the sentence: Ngola dipolelo tse 5 ka seo o se etsang ho bolokeha lapeng.

Ngololla ditlhaku tsena.


Ha re ngoleng



Handwriting practice area for the letter 'C'.

Handwriting practice area for the letters 'B' and 'A'.

Melao ya malapeng



Ha re etseng

Etsa setshwantsho
o bontshe seo o
tlamehang ho se etsa
ho dula o bolokehile
lapeng. Jwale ngola
polelo ka setshwantsho
sa hao.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsena o sebedisa matshwao a polelo. Sebedisa tlhaku e kgolo ha o qala
polelo le kgutlo kapa letshwao la potso qetellong ya polelo. Hopola ho sebedisa tlhaku e
kgolo ha o ngola mabitso a batho, dikgwedi, dibaka kapa matsatsi.

ka moqebelo sam le ati ba ilo bapala ha bo neo

o rata aeseikhirime


bongi le mosi ba ile durban ka phupjane

lebitso la ka ke




Ha re ngoleng

Etsa mola ho tloha mantsweng a ka kholomong e tala ho ya ho kholomo e bolou a nang le moeletlo o tshwanang.



Boikgathollo

nepile
mahofi
matsoho
moshemane
kgena
kgoto
lekgabunyane



ngwana
nnete
moshanyana
tweba
diatla
kwata
opa diatla

Lebitso la ka ke

Motswalle wa ka wa hloho ya kgomo ke

Letsatsi la ka la tswalo ke

Lenaneo leo ke le ratang TV ke

Buka eo ke e ratang ke

Letsatsi leo ke le ratang la beke ke

Ke hlahile ka

Lebitso la titjhore wa ka ke

Selefounu ya ka e lahlehileng



Ha re baleng

Ntata Bongi o lahlehetswe ke selefounu.

O halefile, "Na le a tseba selefounu ya ka e kae?"

Re shebile ka **tlasa** bethe.

Hodima raka.

Ka morao ho tafole ya ho bala.

Ka pokothong ya ntate.

Ka ntle ho ntlo.

Ka hara ntlo.

Pela tafole.

Hodima TV.

Ka nako eo – ting ting, ting ting.

Re fumane founu ka **hara**

Sehatsetsi!



Ha re baleng

Bala pale araba dipotso.

Ntate o lahlehetswe ke eng?

O lahlehetswe ke

Ngola tulo tse pedi tseo ba shebileng ho tsona ha ba batla selefounu.

Ba shebile

Letsatsi:

Ba fumane selefoune hokae?

Ba e fumane ka

Na o kile wa lahla ho hong? E ne e le eng?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

letsatsa

sebeletsa

ntle

ntlo


hokae

hloma

hloho

hoseng

hoeletsa	tlase	hodimo	hlohlona



Ha re ngoleng

Ngola pale ka ho lahlehelwa ke ho hong. E ne e le eng?
O ile wa e fumana kae?

Mantswe a
tlwaelehileng


hodimo
kahare
kantle
tlase



d d

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



D D

TEACHER: Sign

Date

Hodimo, tlaase, ka hare le hoohole



Ha re etseng

Pata ho hong ka
tleseng. Motswalle
wa hao o tlamehile
ho se batla. O
tlamehile hore, "Ke
sheba ka morao
kapa ka tlase
kapa pela ...".
Sebedisa mantswe
a ngotsweng ka
bofubedu leqepheng
la 48 ho o thusa.



Ha re ngoleng

Bolela lentswe ka setshwantsho se seng le se seng.
Jwale qetella lentswe le leng le le leng o sebedisa a kapa o.


a

e

o



seterato



n _ kana




idim _ la



f _ ta



ik _ tlolla




m _ tla



diap _ le




k _ ropa



lema _

Letsatsi:



Boikgathollo

Bala ditsebiso tsena, ebe o qetella
setshwantsho.



Etsa setshwantsho sa sefofane se le
hodimo marung.



Etsa setshwanstho sa kgofu pela
dipalesa.

Etsa setshwantsho sa nonyana hodima
sefate.

Etsa setshwantsho sa kgudu haufi le
dipalesa.

Etsa setshwantsho sa dipalesa ka tlasa
sefate.

Etsa setshwantsho sa serurubele ka
hodima kgudu.



Ha re ngoleng

Kgethollela mantswe ana mabokoseng ana a dimpho .

dijo	terene
sejana	dikobo
diaparo	polasi


seledu	peo
sefate	teko
tterata	palesa



t



s



p



d

Katse e hloka ho hlokomelewa



Ha re baleng

Na o rata dikatse?


Re na ke katse e ntle
e hlokang lehae.

E na le mohatla o molelele
le metsero.

E rata lebese le tlhapi.

Lebitso la yona ke Nono.

Ha o batla ho e thusa ebile le ho
e hlokomele, founela Tshepiso,
SPCA, 012 012 0120.



Ha re ngoleng

Bala papatso o tshwaye karabo e nepahetseng. ✓

Ke phoofolo efeng e hlokang
lehae?

A	Ntja
B	Katse
C	Pere

O founela mang ha o batla katse?

A	Tshepiso
B	Lebenkele la diphoofolo
C	Rapolasi

Lebitso la katse ke mang?

A	Nono
B	Kitty
C	Ben

E rata ho nwa eng?

A	Lebese
B	Senomaphodi
C	Teye



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

etsa

rinya

thuisa

hlapa

hlatswa

pitsa


rekisa

thinya

katse	robala	thusa	hlokomela

Mantswe a
twaelehileng

pele
potso
reka
robala



Ha re ngoleng

Ngola ka phoofolo eo o e ratang.

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng




e

...

e



Lelapa la katse e lahlehileng



Ha re etseng

Kenya tumannotshi tsena: a, e, i, o kapa u ho mantswe a latelang hore lentswe le leng le leng le nyalane le setshwantsho.

k _ ku

b _ esekele

k _ se

kg _ nna

a e i o u



har _ ka

kh _ ete

p _ lokelo
ya nonyana

m _ lepa



Ha re ngoleng

Bolela hore dipolelo tsena ke tsa dipotsa, makalo kapa pehelo.
Jwale tlatsa ?, ! kapa kgutlo.



Lebitso la hao o mang?

Potsa



Tlohela ntho eo

Letsatsi ke 25 phupjane

Phakisa

O dula hokae

Letsatsi la hao la tswalo le neng

Ke rata lehlabula

Na o rata dikatse



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tseña ebe o kenya matshwao a nepahetseng.



na o rata dikatse

lebitso la katse ya ka ke Nono

jabu le sam ba rata ho bapala bolo

ke hlahile ka mphalane



Boikgathollo

Etsa papatso ka katse e lahlehileng. Tlatsa dikgeo ho qetella papatso.
Etsa setshwantsho o bontshe ka moo katse e shebahalang ka teng.



THUSA HO FUMANA SE LAHLEHILENG



Tlatsa mofuta wa phoofolo



O kile wa bona

Katse ya ka e shebahala tjena.
(Etsa setshwantsho sa phoofolo
eo o e ratang.)

Lebitso la katse ya ka ke


Ha o fumana katse ya ka, letsetsa ho
(Tlatsa lebitso la hao.)

ka
(Tlatsa fonofono.)

Memo ya moketeng



Ha re baleng



Ha re ngoleng

Bala memo, ebe o araba dipotso.

Ke mang ya nang le mokete?	
O tla be a le lemo di kae?	
Mokete o qala ka nako mang?	
Mokete o fela ka nako mang?	
Mokete o ka dikae?	
Nomoro ya ntlo ya habo Amo ke mang le lebitso la seterata?	

Letsatsi:



Tlotlontswé

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

mokete	ntlo	bapala
sekete	matlo	makala
moketeng	tlola	harola




Mantswe a
twaelehileng
motle
ngwana
tswa
tsamaya



Ngola dipolelo tse pedi ka letsatsi la hao la tswalo.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.





Na o tla tla
moketjaneng wa ka.



Ngololla ditlhaku.

Ha re ngoleng




Etlo moketeng wa ka



Ha re etseng

Tlatsa memo ena ya
mokete wa hao.



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena, o qala polelo e nngwe le e nngwe ka "Maobane".

Tlo moketeng wa ka!





Ke qeta dilemo tse _____.

Mokete wa ka o ka di _____.

O qala ka hora ya _____ o fela
ka hora ya _____.

 Aterese ya ka ke
Nomoro ya ntlo _____

 Seterata _____

 Tulo _____

 Bolela haeba o tla tla hle.

 Ke nna _____

 Ho tswa ho _____

Kajeno ke letsatsi la ka la tswalo.

Maobane


Kajeno pula e a na.

Maobane e

Kajeno ho a tjhesa.

Maobane ho





Ha re ngoleng

Polelong e nngwe le e nngwe, seha lebitso la motho ka tlase,
jwale etsa sedikadikwe lentsweng le re bolellang hore na motho eo o etsang.

Jabu o mathela sekolong.

Ati o bala buka.

Pam o tshwere Bere.

Sam o bapala bolo.



Neo o raha bolo.

Lebo o bua ka fonofono.


Bongi o reka katse.

Zinhle o ja ditjhipisi.



Boikgathollo

Ba dilemo di kae?
Tlatsa mabitso a bona
le dilemo tafoleng e
ka tlase.



Lebitso	Selemo

Lebitso	Selemo



Ha re baleng



Mme Sethole le ditsuonyana tsa hae



Ke lakatsa e ka nka fumana seboko se senyane se nonneng.

Ke lakatsa e ka nka fumana seboko se nyane se nonneng.



Ke lakatsa e ka nka fumana poone e ntle e tshehla.

Ke lakatsa e ka nka fumana lekgapetla le lenyane le letala.



Ke lakatsa e ka nka fumana lejwe
le lennyane.



5

Ho bolela tsuonyana
ya bohlano, ka
ngongoreho e tlase,

Ha le batla dijo, tlong le fate mona.

"Jwale bona mona," ho bua
mme, o tloha serapeng se
setala se senyenyanne.

6



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

fata	letala	hlohlora
sefate	letata	hlonama
fatang	letamo	hlena


Mantswe a
tlwaelehileng
fata
hlonama
nnyane
tata



Ngololla polelo ena.

Ha re ngoleng

Ditsuonyana di a fata
hape di a itlhethora.



g

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



g

Ditsuonyana tse nnyane tse hlano



Ha re etseng

Bala thothokiso ya ditsuonyana tse nnyane tse hlano, ithuteng yona le metswalle ya hao e mehlano. E mong le e mong a nke sebaka sa ho ba e nngwe ya ditsuonyana. E mong wa lona e be mme sethole.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe karabong e nepahetseng.

Maobane ke ile/ya ka bapala ha bo Bongi.



Hosane ke ile/ya sekolong.

Bekeng e fetileng ke bona/bone ditsuonyana.

Jwale ke bapala/bapetse le katse ya ka e ntjha.



Ha re ngoleng

Qetella dipalo tsena.

ntate + moholo =




tsebe+kgolo =



setoro + beri =



tlhapi + tjhipise =




morena + mohlomi =



mme+ngwana =





Boikgathollo

Fumana mantswe ana mabokoseng a modumo lebiding le leholo.
Di tlose lenaneng ha o di ngotse lebokoseng le nepahetseng.

qhotsa

tlala

hlakola

reka

koloi

tata

rekisa

hetla

fata

futsitse

hloma

patala

pitla

pula

lapa

hloho

puo

hlola


tsela

bere


matla

bapisa

katse




Kubu le kgudu



Ha re baleng

Etsa pale ena ya disehwa hore o bale ka pale ya kubu le kgudu. Mena meleng e kopaneng mme o sehe meleng ya matheba.



A re bueng

Jwale bala pale ena ya kubu le kgudu. Ke pale ya nnete. Bua le motswalle kamoo diphoofolo tsena e leng metswalla ya bohlokwa.



Ha re ngoleng


Bala pale ya kubu le kgudu hape mme o ngole dipolelo tse 5 ho bolela pale.



Tloo, ngwana Molemo. Re tla o isa serapeng sa diphoofolo tsé hlahha.

Ba isa Molemo serapeng. A dula serapeng se nang le letamo le leholo.

Mena moleng o kopaneng



Seha moleng wa matheba ha o se o setepotse buka ya hao

Moraonyana ha Molemo a ntse a hola
o ile a kopana le ngwana wa kubu ya
bitswang Cleo. Kajeno o phela ka
kgotso le Cleo.



Setepotse

Mena moleng o kopaneng




Kubu le kgudu

L




Ba hulela ngwana kubu ka ntle ho
lewatle.

Ngwana kubu o dula le mme wa hae
ba thabile.




2


O



Molemo o bapala le kgudu e tsofetseng.
O rata ho hlwella hodima mokokotlo wa
Mzee.





15





Serapeng a kopana le kgudu e kgolo.

Kubu le kgudu ya eba metswalle ya nnete. Ba ja, ba sesa le ho bapala mmoho.



Ho leka ho mo hula ho tswa lewatalé.
Ba sebedisa marapao a tlhapi le dikoloi
kubu ho kgutlela lefatsheng.
E mong le e mong a leka ho thusa







monnyane ha ke kgone ho sesa.
Thusa! Thusa! Nthuse hle! Ke

Metsi a mo hoholela nokeng a
detella a le lewatile.

Ka tsatsi le leng ha fihla sefeso se
seholo. Pula ya hohola ngwana kubu
ho mmae.

Thusa! Thusa! Mme
wa ka o kae?




Na o ka ba
mme wa ka
ka kopo?

Ngwana wa Kubu o ne a hlolohetswe
mme wa hae.

Kgudu e kgolo e ne e bona hore
Molemo e ne e sa le ngwana. A lebella
Molemo a mmontsa hore a je eng le
hore a robale kae.

Jwale mamela,
ngwana.



Tema 7: Maobane, kajeno le hosane

Kotara 4: Dibeke 1 - 4

97 Ditaba tse tswang ho motswalle 70

O bala lengolo
O araba dipotso tse kgethwang hodima lengolo
O bala matsatsi a itseng mangolong mme o a rekota alemanakeng

98 Merala ya rona 72

Medumo: t, hl, tl, ts
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng
O latellisa dipolelo ho ya ka pale
Ba ngola ka ditaba tsa bona
O etsa thothokiso

99 Konsarete sekolongs sa rona 74

O bala tsamaiso ya konsarete ya sekolo
O araba dipotso hodima tsamaiso ya konsarete ya sekolo
Medumo: s, hl, k, f
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng
Ba ngola dipolelo hodima seo ba tl Lang ho se etsa ka matsatsi a phomolo
Ngololla ditlhaku tsena H, h, I, i, J, j

100 Ho etsahetse eng konsareteng 76

Dihlopheng kgethang se seng ho tswa tsamaisong ya konsarete mme le se behele tlelase
Lepa pheletso ya pale
O phethela pudulwana ya ho qetela ya puo paleng
O nyalanya dipolelo ho pheletso ya tsona e nepahetseng

101 Nako 78

O bala pale ka dinako tsa mesebetsi ya Busi
O bona nako e nepahetseng ho tswa paleng
O tlatsa tafole ya mesebetsi ya letsatsi ya Busi
Medumo: l, h, ts, kg
Ngololla ditlhaku tsena K, k, L, l, M, m

102 Letsatsi la ka le maphathaphathe 80

Ngola ka lenaneo mesebetsi ya bona ya letsatsi
O sebedisa mantswea a lekgathe lefetile dipolelong
O nyalanya malatodi

O taka ditshwantsho ho phethela ditshwantsho

103 Ke beke e mpe ena ho Dan 82

O bala sengolwa sa moqoqo ka Dan
O araba dipotso hodima sengolwa
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo m, d, n, h

O ngola dipolelo a sebedisa a mang a mantswe

Ngololla ditlhaku tsena N, n, O, o, P, p

104 Ho Hodimo, tlase, ka hare, ho potoloha 84

Ba tshwantshisa se etsahetseng ho Dan.

O taka setshwantsho ho ho bontsha mesebetsi ya bona ya letsatsi bakeng sa beke

O ngola dipolelo ka setshwantsho
O phethela mantswe ebe o a nyalanya ditshwantshong

105 Re nka Leeto 86

O bala sengolwa sa moqoqo ka matsatsi a phomolo a tl Lang

O tlatsa polane ya matsatsi a phomolo alemanakeng

O araba dipotso hodima tokiso ya matsatsi a phomolo

O hlophisa mantswe ho ya ka medumo w, b, p, l

O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

Ngololla ditlhaku tsena Q, q, R, r, S, s

106 Re sa ntsane re hahlala 88

O bona diporovinse mmapeng

O sebedisa matshwao a nepahetseng

O sebedisa matshwao dipolelong le ho tseba mefuta ya dipolelo

O ngola dihlooho tse loketseng dibuka

O lepa seo dibuka di tl Lang ho bua ka sona.

107 Lelapa la heso le diphoofolo 90

Ngololla ditlhaku tsena T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y

O bala sengolwa sa moqoqo ka lelapa le diphoofolo tsa setswalla

O phethela tafole ka ba lelapa labo tl Lang dihlooho tse behetsweng

Medumo: tj, h, ny, b, k

O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

108 Ke sefe se boholokwa? 92

Mosebetsi wa boithabiso ho kopanya matheba

O ngola dipolelo hape a sebedisa matshwao a nepahetseng

O bona maetsi le mabitso

O ngolla wa lelapa setifikeiti sa bokgoni

109 Ho ngola pale 94

Buisa le motswalle ka moralo wa pale

O tlatsa boitokiso ba pale a sebedisa dihlooho tse nehelanweng

O latela ditaelo bakeng sa buka ya dipale ya disehwa

110 Dilotho 97

O araba dilotho

111 Jack le lehlaka la nawa 98

O bala moqoqo ka Jack le sefate sa nawa

112 Jack le lehlaka la nawa (le ya tswella) 110

112b Jack le lehlaka la nawa (le ya tswella) 112



Ditaba tse tswang ho motswalle



Ha re baleng



Bongi ya ratehang

Ho ne ho le monate ho kopana le wena netebolong maobane.

Jwale re maphathaphathe haholo sekolong. Labohlano le tlang re tla be re na le konsarete sekolong sa rona. Banana ba tla etsa motjeko wa setso. Bashanyana bona ba tla bala thothokiso ya Mzee le sekolopata. Jabu yena e tla be e le sebapadi se hlwahlwa.

Ho ne ho le monate sekolong. Nakong ya kgefutso ke ne ke bapala le Zinhle le Lizzy. Maobane re ne re bapala bolekemaipatile. Zinhle o ile a ipata ntlong e sefateng. Re ile ra mmatla hohle mabaleng empa ra se ke ra mo fumana. Ke ile ka hoeletsa, "Zinhle tswa!" Yaba re a mo fumana.

Re se re tla kopana hape netebolong.


Suzy

24 Crest Road

Seaville

3880

20 Phato 2015





Ha re ngoleng

Bala tlhaku hape, jwale kgetha karabo e nepdheteng. ✓

Ke mang ya ngotseng lengolo?

- | | |
|---|--------|
| A | Bongi |
| B | Suzy |
| C | Zinhle |

Metswalle ya Suzy ke bomang?

- | | |
|---|------------------|
| A | Zinhle le Robbie |
| B | Zinhle le Lizzy |
| C | Lizzie le Sandy |

Konsarete e tla ba ka kgwedi efe?

- | | |
|---|----------|
| A | Phato |
| B | Lwetse |
| C | Mphalane |

Lizzy o tla etsa eng konsareteng ya sekolo?

- | | |
|---|----------------------|
| A | Tantsha |
| B | Sebapadi se hlwahlwa |
| C | Bala thothokiso |



Ha re ngoleng

Bala lengolo lena ka hloko.
Leka ho fumana matsatsi
le dinako tse lengolong.
A tshwaye alemanakeng.
O nto araba dipotso.

Phato						
Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo	Sontaha
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



Suzy o ngotse lengolo ka **letsatsi** la bokae bekeng?

O ngotse lengolo ka **letsatsi** lefe?

O kopane le Bongi netebolong ka **letsatsi** la labokae?

O kopane le Bongi netebolong ka **letsatsi** lefe?

Meralo ya rona



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela modumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a
tiwaelehileng

batla
letsatsi
monate
ngola

khonsarete	hlwahlw <u>a</u>	bat <u>la</u>	dipot <u>s</u> o
monate	Zin <u>hle</u>	nt <u>long</u>	lets <u>atsi</u>
ipata	hoh <u>le</u>	mmat <u>le</u>	ngot <u>se</u>



Ha re ngoleng

Nomora dipolelo tsena ho ya ka tatelano ya tsona
ho tloha ho 1 ho fihla ho 3

	Suzy o tla tantsha konsareteng ya sekolo ka kgwedi ya Loetse.
	Suzy o ngoletse Bongi lengolo.
	Suzy le Lizzy ba kopana netebolong.



Ha re ngoleng

Ngola ditaba tsa hao.



Maobane	
Kajeno	
Hosane ke tla	
Kgwedi e tlang ke tla	



Boikgathollo

Ka dihlotschwana
ikwetlisetseng ho bala
thothokiso ya Mzee,
sekolopata, le kubu e
nnyane.



Pina ya Kubu e thabileng

Kubu e nnyane

E qhala metsi ka mokadi.



E tsamaya nokeng

E phara seretse menwaneng
ya yona.

Mzee a fihla ho yona

E itsamaela pela lebopo.

Mzee le kubu e nnyane ya eba
metswalle e meholo.



Konsarete sekolong sa rona



Ha re baleng



Lenanetsamaiso la Konsarete ya
Sekolo sa Poraemari sa Lesedi

Letsatsi: 26 Phato 2015


Nako: 6.00 pm mantsiboya ho ya ho 7.30 pm
mantsiboya

Dintlha

- 1 Pulo ka Mosuwehlooho wa rona,, Mof A Nkuna.
- 2 Thothokiso ya Mzee le Kubu e nyenyan.
- 3 Motjeko wa setso.
- 4 Ho fana ka kgau ya tlholo dikereiting tsa 1, 2 le 3.
- 5 Mmino ka Kereiti 3.
- 6 Jabu sebapadi se hlwahlwa.

Tjhelete ya ho kena

Ho tla rekiswa makwenya le tee pele konsarete e qala.



Ha re baleng

Bala lenane tsamaiso la konsarete ya sekolo o nto araba dipotso.

Konsarete e ka letsatsi lefe?

Konsarete e qala le ho fela ka nako efe?

Mosuwehlooho wa sekolo ke mang?

Sebapadi se hlwahlwa ke mang?

Ho tla bina sehlopha sefeng?

Ke dihllopha dife tse tla fumana kgau?

Ho tla rekiswang konsareteng?

Ho kena konsareteng e tla ba bokae?

Qala _____

Qetela _____



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

sebapadi	se h lopha	sekolo	dife
lesedi	Mosuwe h looho	kena	difeng
thothokiso	hlwahlwa	labokae	fumana



Na o tla batla ho ya konsareteng ya sekolo? Bolela hore hobaneng.

Ha re ngoleng



Mantswe a
tlwaelehileng
batla
kena
lla
ntho



h A

Ngololla ditlhaku tsena.


Ha re ngoleng



i i



j j



Ho etsahetse eng konsareteng




Ha re etseng

Sehlopheng sa lona, kgethang ntsha e le nngwe ho tswa lenanetsamaisong la konsarete mme le ikwetlisetse ho e etsa. E tshwantsheng ka phaposing. E reng titjhere a le boelle hore le bapala karolo efe lenaneng la konsarete. Le ka nna la batla ho bala thothokiso, ho bapala motjeko kapa ho bina pina.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Phetela motswalle wa hao pale le hore o nahana hore pale e tla qetella jwang. Jwale tlatsa puopehelo ho bontsha hore titjhere o ne a reng.




Ngwanana: Aal, ke jele dijo tse monate kajeno.

1

Mmampodi: Mphe dijo tseo tsa hao kapa ke tla o bolaisa makotofa.

2



Ngwanana: Tjhe!, ke a o kopa hle, o se nke dijo tsa ka.

3



4

Answer box for the question in frame 4.



Ha re ngoleng

Nyalanya qalo ya polelo lebokoseng le bolou le qetello e nepahetseng lebokoseng le letala.

Pam o jele dijo tsa hae tsa
motshehre

Ke jele semantjhisi

Ke bitsitse titjhhere

Titjhhere o ne a halefetse Thabo

hobane Thabo o ne a batla dijo tsa
ka tsa motshehare.

hobane o ne a lapile.

hobane o ne a thibane ditsebe.

hobane ke ne ke lapile.



Boithabiso

Fumana le ho etsa sedikadikwe mantsweng a ka lebokoseng a tsamaelanang le ditshwantsho. Jwale thala mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng. Hopola hore mantswe a ka nna a rapama kapa a ya tlase.


s	e	k	o		o	z	c	o	s
r	a	m	e	t		a	e	k	e
n	g	w	a	n	a	e	m	g	k
s	e	t	w	e	b	a	a	o	o
s	e	t	u		o	d	r	m	
j	w	a	n	g	u		u	o	o
m	o	q	h	a	k	a	i	o	
m	o		l	o	m	o	h	i	o






Ha re baleng


Bala pale o nto bapisa watjhe le setshwantsho ho polelo e nepahetseng.
O se o etseditswe mohlala wa pele.




Ka Mantaha Busi o tsoha
ka 6 hoseng.




O ya sekolong ka 7 hoseng.




Ka 1 motsheare o fihla lapeng.



O bapala le Pam ka 3 wa
motsheare wa mantsiboya.









O etsa mosebetsi wa sekolo
wa hae ka 4 motsheare wa
mantsiboya.



O ja dijo tsa mantsiboya ka 6.



O robala ka 8.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa ka tseo Busi a di etsang ka dinako
tsena letsatsi le leng le leng le leng.

Mantswe a
tiwaelehileng

hodima
lefifi
rata
thata


Hora ya 6	
Hora ya 7	
Hora ya 1	
Hora ya 3	
Hora ya 4	
Hora ya 6	
Hora ya 8	



Tlotlontswe






Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

robala	hoseng	mantsiboya	kgamme
bapala	hodimo	tsoha	kgenne
lapeng	hae	letsatsi	kganna



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Letsatsi la ka le maphathaphathe



Ha re etseng

Tlatsa ka tseo o di etsang ka dinako tsena letsatsi le letsatsi.



Hora ya 6	
Hora ya 7	
Hora ya 1	
Hora ya 3	
Hora ya 4	
Hora ya 6	
Hora ya 8	



Ha re ngoleng

Ha ho hlomathiswa e qetellong ya leetsi hona ho bolela hore ketso e se e etsahetse. Bala dipolelo tse pedi tse hlahlamanang. Kenya e lentsweng le ntshofaditsweng mme o le sebedise ho qetela polelo ya bobedi.

Busi le Pam ba rata ho **bapala**.



Beke e fetileng ba **bapetse** netebolo.

Jabu a ka **qhoma** jwalo ka senqaqana.

Maobane o _____ le John.

Busi a ka **pheha**.

Maobane o _____ tlhapi.

Pam a ka **raha** bolo haholo.

O e _____ haholo ya kena letanteng.

Letsatsi:

Mahanyetsi



Ha re ngoleng

Thala mola ho tloha
lentsweng kholomong e tala
le mantswe a hananang le
ona a ka kholomong e bolou.



Boikgathollo

Etsa ditshwantsho tsena tse 3.

hodimo

ho tla

butle

ntjha

letsatsi

ka ntle

hlonama

tjhe

telele

thaba

bosiu

kgutshwane

ka hare


kgale

e

ho kgutla

kaapele


tlase



1

Ke hora ya 8 hoseng.
Letsatsi le ne le kganya.
Ntja e lelekisa katse.

2




2

Katse e hlwella hodima
sefate. Ho ne ho hlakile.

3

Ke bosiu katse e theoha
sefateng.

1



3



TEACHER: Sign

Date

Ke beke e mpe ena ho Dan



Ha re baleng


Dan wa batho beke ena e mpe ho yena. O tsoha ka mora nako ka Mantaha. O siuwa ke bese mme o fihla ka morao ho nako sekolong. "Hobaneng o le morao nakong sekolong Dan?" Ho botsa titjhere ya hae.




Ka Laboraro o tsoha hoseng. O kena beseng. A tsamaya, a tsamaya. Empa Dan o palame bese esele. Bese e mo isa sekolong se seng. "Dan o kae kajeno?" ho botsa titjhere.




Ka Labobedi o ya sekolong empa o lebala mokotla wa hae wa dibuka tsa sekolo ka beseng. Ha a fihla ka phaposing, o tshwere feela bolo ya papadi ya maoto. "Mokotla wa hao wa sekolo o kae, Dan?" ho botsa titjhere ya hae.



Ka Labone Dan ha a fumane diaparo tsa hae tsa sekolo. O ya sekolong a apere diaparo tsa ho sesa. "Diaparo tsa hao tsa sekolo di kae, Dan?" ho botsa titjhere.



Ka Labohlano Dan o tsoha hoseng haholo. O ya sekolong ho sa le lefifi. O ne a kgathetse haholo yaba o a robala ka phaposing. "Hobaneng o robetse, Dan?" ho botsa titjhere.



Ka Moqebelo Dan o ya sekolong empa heke ya sekolo e ne e notletswe. Dan wa batho! Ha ho sekolo ka Moqebelo.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale o nto araba dipotso.

Ke hobaneng Dan a fihlile morao ho nako ka Mantaha?

Mantswe a
tlwaelehileng
botala
fapaneng
fensetere
robala

Hobane o ne

Ke letsatsing lefe leo Dan a ileng a ya ka bolo ya papadi ya maoto sekolong?

Ke letsatsing lefe leo Dan a ileng sekolong a apere diaparo tsa ho sesa?

Ho ile ha etsahala eng ka Moqebelo ha Dan a fihla sekolong?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

mora

diaparo

molomo

nakong

hae

kena

morao

dikobo

nako

fihla

hoseng

dibuka

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



n

..v

n

..v

o

..v

o

..v

p

..v

p

..v

Hodimo, tlase, ka hare, ho potoloha



Ha re etseng

Tshwantshisang ho bontsha hore letsatsi le leng le le leng ho ne ho etsala eng ka Dan. E mong le e mong a iketse Dan. Le ka nna la boela la nka karolo ya Dan kaofela.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho ho bontsha hore o etsang letsatsi le leng le le leng. Tlatsa matsatsi.






Ha re ngoleng

Ngola hore o etsang ka matsatsi ana.



Mantaha	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labohlano	
Moqebelo	
Sontaha	





Boikgathollo

Bopa mantswe ka ditlhaku mme o di ngole
dibakeng tse ka tlase. Jwale fumana lentswe
le tsamaelanang le setshwantsho.



he

hema

ha → ma

lo


ra



em

kam → ma

lo



ku

du → la

si



bu

si → la

hu



su

ko → pa

bo



ha

ta

a

a

sa → ma

du

du

hu → la

si

hla

a → la

sa

e

sa → ma

ka



Ha re baleng

Nako ya matsatsi a phomolo e atametse. Baithuti kaofela ba bua ka hore ba tla etsa eng nakong ya matsatsi a phomolo. Baithuti ba bahlano ba tla nka leeto ho ya ditoropong tse fapaneng. Titjhere o ba kopa ho tlatsa bukeng ya ho ngola ditlhophiso ka seo ba tla se etsa ka nako ya matsatsi a phomolo.



Ditlhophiso tsa matsatsi a phomolo

Lebitso	Beke	Dibaka	O tla be o etsang moo?
Ati	Labone	Johannesburg	Ke tla ya moketjaneng wa motswala wa ka.
Dan	Mantaha	Polokwane	Tjhakela nkgono wa ka.
Bongi	Laboraro	Durban	Ke ya lebopong la lewatle.
Jabu	Labohlano	Mbombela	Ke ya Kruger Park.
Busi	Moqebelo	Umtata	Ke ya lenyalong.
			Tlatsa seo o tla se etsa.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipotso tsena. Ngola dikarabo tsa hao meleng.

Ke mang ya tla ya Johannesburg?

Dan o tla etsa eng ka Mantaha?

Ke mang ya tla ya lebopong la lewatle?

Busi o tla etsa eng ka Moqebelo?

Ke mang ya tla ya Kruger Park?

Wena o tla ya hokae?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

motswala

laborarao

Polokwane

labone

Dibaka

Polokwane

Labone

phakeng

lewatle

beke

lebopo

lebitso

Mantswe a
tlwaelehileng
fihla
kopa
thiba
tshohile



Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng



q q

r r

s s

Q Q

R R

S S

TEACHER: Sign

Date

Re sa ntsane re hahlaula



Ha re etseng

Etsa mola ho bontsha
hore ngwana e mong le
e mong o ya kae.



Dan

Polokwane

Polokwane




Bongi

Durban



Jabu

Mbombela



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo, hape o sebedisa ditlhaku tse kgolo le dikgutlo.

dikolobe di na le mehatla e ikgarileng

thuhlo e na le molala o motelele

qwaha e na le metsero

tlou e na le mokadi o molelele

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Re qetella polelo ya pehelo ka kgutlo. (.)

Re qetella polelo ya potso ka letshwao la potso. (?)

Re qetella polelo e bontshang ho makala ka
letshwao la makalo. (!)

Tlatsa polelo e nngwe le e nngwe o sebedisa matshwao a qetellong polelo.

Bolela hore ke mofuta o fe wa polelo. Tlatsa qetelo e napahetseng.

! ?

Ke rata dipompong

pehelo

Lebitso la hao o mang

Se tlolle tsela, ho na le makoloi

O dula hokae

Ke na le Bere e mmala o mopinki

O bala eng



Ha ke rate mariha

Hlokomela, ho na le noha



Boikgathollo


Ngola dihlooho tsa dibuka tsena. Sehlooho sa buka se re bolella hore pale e bua ka eng.
Bolella motswalla wa hao hore o nahana hore buka e nngwe le e nngwe e bua ka eng.
Nomora dibuka ka tatelano ya tsona ho ya ka moo o batlang ho di bala ka teng. Qala ka 1
ho buka eo o batlang ho qala ho e bala, mme o qetele ka 4 bukeng eo o tla qetella ka yona.



TEACHER: Sign

Date

Lelapa la heso le diphoofolo



Lelapa la heso le leholo. Kajeno re tjhakelwa ke bomotswala ba rona. Mme ke mooki. Ntate o sebetsa dikepeng. Nkgono o a re hlokomela ha mme a ile mosebetsing.

Ke rata haholo ha bomotswala ba re tjhakela hobane re bapala bolo ya maoto le bolekemaipatile. Ka nako e nngwe ngwaneso e monyane o rata ho bapala le rona empa ha a kgone. O sa le monyane haholo.

Re na le diphoofolo tse ngata. Ke na le tlhapi ya gauta le nonyana. Kgaitsemi ya ka e na le **ledinyane la ntja** le **ledinyane la katse**. Ka nako e nngwe madinyane ana a batla ho ja tlhapi ya ka.



Ha re ngoleng

Sheba ditho tsa lelapa. Qetela tafole ena.

Lebitso	Ke setho sa lelapa jwang	Dilemo
Peter	Motswala	12 

Lebitso	Ke setho sa lelapa jwang	Dilemo



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

tjhaka	lesedinyana	olo	atse
tjhakela	nonyana	bapala	kajeno
tjhakelwa	monyane	batla	mooki

Mantswe a
tlwaelehileng

lelekisa
ledimo
mohlolo
morao



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



t T

u U

v V

w W

x X

y Y

Ke sefe se bohlokwa?



Ha re etseng

Ke phofofolo efe ena?
Kopanya matheba ho
fumana.

a
z

c

d

e

f

g

h

i

j
k

l


m

n

o

p

q



Ha re ngoleng

Ngola polelo e nngwe le e nngwe o sebedisa dithhaku tse kgolo le
diqetello tse nepahetseng.



na re ka ya phakeng

Na re ka ya phakeng ?

ati le bongi ba ya phakeng





se sesetse hodimo hakana

na nka fumana balunu



Ha re ngoleng

Mantswe a bontshang ketso a re borella ka se etsahalang. Bala polelo e nngwe le e nngwe mme o sehelle mola ka tlasa mantswe a bontshang ketso. Jwale etsa sedikadikwe ho potoloha motho kapa ntho e etsahalang.



Dinonyana di a fofa.

Katse e a qhoma.

Letata le a sesa.

Bana ba a bapala.

Watjhe e a qaqata.


Ngwanana o a bina.

Ngwana o a lla.



Boikgathollo

Kgau ya bohlokwa ya setho sa lelapa.



Tlatsa lebitsa la motho.

Hlalosa sebolepho sa hae. Ke sefe se etsang hore motho enwa a be bohlokwa?

Etsa
setshwantsho
sa motho eo
mona.

O fumana kgau ho tswa ho

Letsatsi

Etsa setshwantsho sa motho.

Ho ngola pale



Buisana le motswalle wa hao ka pale eo o tla e ngola. Jwale fana ka maikutlo a hao leqepheng lena.



*Moralo wa
pale ya ka*

Mophetwa ke mang paleng ya hao?

Mophetwa le
tikoloho.



Pale e etsahetse hokae?

Pale e tsahetse neng?

Qalo


Ho etsahetse eng qalong ya pale?


Bohareng

Ho etsahetse eng bohareng ba pale?

Qetelo

Pale e qetella jwang?





DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

Ngola lebitso la buka mona

Ngola bitso la hao (o mongodi)

I

MOHATO WA 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyé seteipolar a bukeng ya hao

MOHATO WA 2: Mena mathebing moleng

5

4

Tswelapelle ka pale ya hao mona.

Ngola bohare ba pale ya hao mona ledéphening la

Etsa setschartsho mona

Etsa setschartsho mona

Etsa setshwantsho mona

Qala ho ngola pale mona ebe o ya leqepheng la bobedi

2

Etsa setshwantsho mona

Qetella pale ya hao.

7

3

Tswelapelle ka pale ya hao mona.

9

Ngola hore ho etsahetseung detellong ya pale.

Etsa setshantsho mona

Etsa setshantsho mona




Boikgathollo

Bapisa dilotho tsena le ditshwantsho tse nepahetseng.
Jwale tlatsa ka dikarabo dibakeng tse silweng.
O ka nna wa sebedisa mantswe ana ho o thusa.



ntlo



pere



daenasoro



aesekirimi



thuhlo



sekgele



mopheme



kgudu



palesa



katse

Ke moholo mme o phela ka hare ho
nna. Nna ke mang?

ntlo

Molala wa ka o motelele. Ke ja
makgapetla a difate. Nna ke mang?

Ke na le ditsebe tse telelele mme ke
matha haholo. Nna ke mang?

Ke bonolo mme ke rata ho bapala.
Nna ke mang?

Ke moholo mme o phela ka hare ho
nna. Nna ke mang?

Ke mmala o motala le o mosehla mme
ke motle haholo. Nna ke mang?

Ke moholo ke na le mmala o mosootho
mme ke matha le ho tlola haholo.
Nna ke mang?

Ke a bata mme ke monate o ka nna
wa nja. Nna ke mang?

Ke tsamaya ka ntlo ya ka hohle moo
ke yang. Nna ke mang?

Ke phahamela hodimo ha pula e na.
Nna ke mang?

Jack le lehlaka la nawa



Ha re baleng




Ha re na tjhelete ya dijo.
Ledimo lane le kgopo le
utswitse kgoho ya rona.

Kgalekgale ho ne ho na le moshanyana ya neng a bitswa Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae. O ne a se na ntate.


Ha ntate wa hae a sa phela, ledimo le kgopo le ile la utswa harepa ya ntatae le kgoho ya hae e neng e behela mahe a gauta.

Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile haholo.

Mme wa Jack o ile a mmolella hore a ise kgomo mmarakeng ho ya e rekisa.




Tseleng, Jack a kopana le monna ya nang le selakga, ya ileng a mmontsha dinawa tse 5 tsa mohlolo. Jack a mo neha kgomo yaba o nka dinwa.



Mme wa Jack o ne a kgenne haholo. A qhalla dinawa kantle ho fensetere. Ho ne ho se na dijo, jwale yena le Jack ba robala ba sa ja letho.

Jack le lehlaka la nawa (e ya tswella)



Ke tlile
ho palama
lehlaka lena
la nawa. Ke
tla ya hodimo,
hodimo,
hodimo.

Hoseng ha letsatsi le
latelang ha ba le lehlaka le
letelele haholo la nawa ka
ntle ho ntlo. Jack a palama
lehlaka lena la nawa.

Ha Jack a ya
hodimo, a bona
moo ledimo leo le
kgopo le dulang
teng.
A bona le harepa
le kgoho tsa
ntatae. Jack a
nka kgauta mme a
theoha lehlakeng
la nawa.




Letsatsi le latelang Jack a kgutlela hodimo lehlakeng la nawa ho ya lata harepa ya ntatae. A bona kgoho ya ntatae e behetse mahe a kgauta.

Jack a nka harepa le kgoho.
Empajwale ledimo la tsoha!
Ledimo la lelekisa Jack.

O nkile tsena
ho ntate.

Mphe kgoho
ya ka!



Jack a theoha lehlakeng la nawa mme ledimo le kgopo la mo sala morao.

Jack le lehlaka la nawa (e ya tswella)

Jack a bitsa mme wa hae.
Mmae a matha ka selepe.



Mme wa hae a kgaola ka potlako ka
moo a ka kgonang ka teng. Pele ledimo
le ka tshwara Jack, lehlaka la
nawa la wela fatshe.



Jack le mme wa
hae ba phela ha
monate le ho feta
ka morao ho moo.



Tema 8: Setswalle le ho tsotella

Kotara 4: Dibeke 5 - 8

113 Letsatsi la tswalo la Busi 104

O bala sengolwa sa moqoqo ka letsatsi la tswalo la Busi
 O bala papaptso ya baesekele
 O araba dipotso hodima sengolwa
 O ngola molaetsa wa letsatsi la tswalo kareteng ya Busi
 Medumo: na, ll, ke, hl
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo
 O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

114 Na o tla reka baesekele? 106

O buisana ka dipapatso tse radiong le thelebisheneng
 O tshwantshisa papatso ya thelebisheneng
 O araba dipotso ka tshwantshiso ya papatso
 O ngola ditaba tsa bona
 O ngola letshwao la baesekele

115 Busi o reka baesekele 108

O bala sengolwa sa moqoqo ka Busi
 O araba dipotso tse itseng hodima sengolwa
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo pe, jwa, pi, ama
 Ngololla dithlaku tsena k, e, k, a

116 Metswalle ya sebele ho isa pheletsong 110

Puisano le ho lepa pale
 O phethela dibudulwana tsa puo
 O ngola melaetsa dikareng bakeng sa metswalle
 O ngola pheletso ya pale
 O hlopholla mantswe

117 Dan o bapala bolo ya maoto 112

O bala sengolwa sa moqoqo ka Dan a bapala bolo
 O etsa lenane la dikganyetso sengolweng
 O araba dipotso hodima sengolwa
 O ngola dipolelo ho polelo pehelo
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo ng, jw
 O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng
 Ngololla mantswe ana le, moo

118 Dan o tswa kotsi leotong 114

O nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano ya diketsahalo
 O ngola polelo ka setshwantsho ka seng
 Ho sebedisa nyamelo
 Ho nyalanya mahlalosangwe

119 Ho thusana 116

O bala sengolwa sa moqoqo ka ho thusa ba bang
 O araba dipotso hodima sengolwa
 O ngola dipolelo ka ho thusa ba bang
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo
 O bala mantswe ebe o mamela medumo ro, le, mo, bo

120 Re etsang? 118

O tshwaya malepa ka seo ba se etsang ho thusa lapeng
 O bona nyamelo e nepahetseng
 O kgetha leemedi le nepahetseng

121 Re a keteka bohle 120

O bala sengolwa sa moqoqo ka tsela tse fapaneng tsa ho keteka
 O etsa lenane la dikarabo hodima sengolwa
 O ngola dipolelo ka matsatsi a phomolo ao ba a ketekang
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo
 O bala mantswe ebe o mamela medumo, se, ma, po, kuku
 Ongola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

122 Re sa keteka 122

Puisa le ho lepa ka ditshwantsho
 O bona maetsi a supang ketso
 O Kenya matshwaodipolelong
 O nyalanya ditshwantsho le mekete e fapaneng

123 Selemo sena le se tlang 124

O araba dipotso hodima selemo se setjha
 O kgetha le ho nyalanya dipheletso tse nepahetseng tsa dipolelo
 O ngola molaetsa wa matsatsi a phomolo kareteng.

124 Ho ngola pale

O buisana le motswalle ka moralo wa pale
 O phethela tokisetso ya pale
 O ngola pale bukeng ya dipale ya disehwa
 O kgethehile

Bukantswe ya ka 130





Ha re baleng

Moqebelo o fetileng Busi o ne a keteka letsatsi la hae la tswalo. O ne a qeta dilemo di pedi. O ne a thabile haholo ha malome wa hae a mo fa R50.00 hore a reke mpho e ntle. Ke moo Busi le Pam ba ileng ba bona phousetara ya baesekele.

THEKISO YA BAESEKELE

Banana, hobaneng o sa palame
baesekele ho ya sekolong?




Letsetsa Barbie mohaleng wa
012 012 012 0120

Baesekel e ntle ya banana.

Baesekel e ntjha.

E tshwana le eng ?

- Ke baesekete ya dipopi, botlolo ya metsi, le mariki a matle.
- E na le manakana a mapinki le bosweu, sale e pinki le bosweu e yang hodimo le tlase.
- Tjheini ya teng e kwahetswe hore ho se ba bonolo ho tlotswa ke oli maotong.



Ha re ngoleng



Ke eng se rekiswang?	
Ke mang ya rekisang?	
Nomoro ya hae ke mang?	
Na e ntjha?	

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola molaetsa wa mokete wa tswalo kareteng ya Bongi ya tsatsi la tswalo.



Letsatsi la tswalo le
monate la selemo sa q.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a
tlwaelehileng

eng
jwang
mang
neng



Handwriting practice lines for the words 'eng', 'jwang', 'mang', and 'neng'.



neng

salla

keletso

hlompho

kolla

jwang

hloho

kerese



mang



lla



keteka



bohloko

Handwriting practice lines for the word 'mang'.

Handwriting practice lines for the word 'lla'.

Handwriting practice lines for the word 'keteka'.

Handwriting practice lines for the word 'bohloko'.



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe a na.

ke

ka

Na o tla reka baesekele?




Ha re etseng



Na o kile wa bona kapa wa utlwa dipale tse ntla TV kapa seyalemoyeng? Ke eng seo o neng o se rata ka pale tseo. Sehlotswaneng sa lona etsang tswantshiso ka TV (papatso) ka ho rekisa baesekele, kapa eng kapa eng eo o ka nahanang ka yona.



O tla rekisa eng?



Ha re ngoleng

Bala polelo e nngwe le e nngwe, ebe o kgetha lentswe le nepahetseng hore o qetele polelo eo.

Tsatsing lena Busi le Pam **ba/o** lebenkeleng la sekolo.

Ba/di shebile dibaesekel.

Busi **o/ba** na le R50 e tswang moketeng wa keteko ya tsatsi la tswalo.

Maobane e **ne/ba** e le konsarete sekolong.

Jabu e **ne/ba** e le seswaswi konsareteng.





Ha re ngoleng

Ngola ditaba tsa hao.

Tsatsing lena lapeng

Tsatsing lena sekolong

Maobane lapeng

Maobane sekolong



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho tsa baesekele, bua le motswalle wa hao ka dikarolo tse fapaneng tsa baesekele. Buisanang ka hore dikarolo tse fapaneng di sebediswa ho etsng. Tlatsa mantswe a ka tlase ho bontsha karolo tse fapaneng tsa baesekele.



manakana

sale

mehato

mariki

baesekele

Busi o reka baesekele



Ha re baleng

Busi le Pam ba tsamaile ho ya bona baesekele. Barbie a re, "Leka ho palama pele o reka."

Busi o palame baesekele. E tsamaile ka pele.

Pam o **palame** le yena. Ho bua Busi, "Ke baesekele ya ka e **ntle**."

Empa baesekele e ne e le R60, Busi o na le R50.

Bekeng e fetileng ha Busi a eba 9, malome wa hae o mo **file** R50.

Busi o ile a ya hae a kopa ntate wa hae hore a mo **fe** R10. A re, "Ke tla o fa R10, empa o nthuse ka jareteng pele."

Pam a re, "Ke tla o thusa , Busi."

Pam a thusa Busi ka jareteng.

Ba tlositse mahlaku ka jareteng ba nosetsa dijalo.

"Ke a leboha ha o nthusitse, Pam," ho bua Busi.

"Metswalle e etseditswe sena," ho bua Pam.

Pam le Busi ba nto tsamaya ho reka baesekele.



Metswalle e a thusana.

Metswalle e a mamelana.

Metswalle e a kgathallana



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipotso o ngole dikarabo tafoleng e latelang.

Mantswe a
thwaelehileng

bona

bua

hobane

pele

Baesekele e ne le bokae?

Busi o ne a ena le bokae?

Busi o ne a hloka bokae?

Busi o ne a lokela ho etsang hore a fumane tjhelete?

Pam e ne e le motswalle e motle? Hobaneng?

Motswalle wa hao o o etsetsang?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

pere

jwara

pelo

jwang

pina

sama

pitla

nama

pe	n	ja	ha
lo	wang	pi	ma



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe a na.

ke


le

TEACHER: Sign

Date

109

Metswalle ya sebele ho isa pheletsong



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Bua le metswalle ya hao ka pale, mme o e bolelle hore pale e tlo fella jwang. Tlatsa polelwana ya puo ya ho qetela ho bontsha hore ba etsang.




Pam, mamela.
Ke utlw
katse e lla.



2

Eei! Bona
e telele e
hakilwe ke
terata.



3

Busi, Re tla
etsang ka
yona?





4

Letsatsi:



Ha re etseng

Etsetsa metswalle ya hao e mmedi ya sebele karete. Ngolla metswalle ya hao melaetsa.



Ha re ngoleng

Pam le Busi ba entseng katse? Ngola qetello ya pale.



Boikgathollo

Lokisa mantswe ana o a ngole ka tlase. Bapisa mantswe le ditshwantsho.

oilok	mae	mana	ladu
koloi			
botha	malo	halo	naba

TEACHER: Sign

Date

Dan o bapala bolo ya maoto



Ha re baleng

Ka Mantaha Dan le Jabu ba ile boikwetlisong ba papadi ya bolo. Dan o siile dieta tsa hae tsa bolo lapeng. Mokwetlisi a re, "Ha o tsebe ho bapala ka ntle ho dieta tsa bolo, o tla tswa kotsi." Empa Dan ha a ka a mamela o ile a bapala.

Dan o korile **dikoulu** tse tharo.

"Jo! ke papadi e ntle eo! O bapetse ka bokgabane," ho hoeletsa Jabu.

Dan o re leotong ho ne ho le bohloko.


"Ke tla fihla hae jwang?" a lla.

"Se kgathatsehe ke tla o thusa," ho bua Jabu.

Jabu a beha Dan baeskkeleng. Enver o ile a jara mokotla wa Dan. Ba isa Dan hae.

"Mme ke tswile kotsi," ho bua Dan.

"Ke ho bapala o sa rwala dieta tsa bolo," ho bua mme.



Ha re ngoleng

Nyalano ke ha mantswe a 2 kapa ho feta a kopana ho bopa le 1. Medumo e meng e ya nyamela. Mehlala:
madi a mabe = madimabe, mo bone = mmone,
lejwe le leputswa = lejweleputswa, mo bolaile = mmolaile.

Etsa lenane la mantswe a bontshang ketso paleng ena.

Letsatsi:

Jwale araba dipotso tsena.

O tseba jwang hore Dan o bapetse hantle?

Mantswe a
thwaelehileng

bua

pela


sheba

yena

Dan o ile jwang hae?

Ke mang ya thusitseng Dan?

Na Jabu le Enver ke metswallé ya nnete ya Dan? Hobaneng?



Ha re ngoleng

Ngola ka hara ditsejana, seo ba se boleletseng Dan.



Mokwetlisi	" "
Jabu	" "
Mme	" "



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

jwala


ngola

ng

jw


lengolo

jwang



lengope

jwara



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe ana.

le




moo

Dan o tswa kotsi leotong



Ha re etseng

Nomora ditshwantsho tsena ho bontsha tatelano e nepahetseng.
Ngola polelo ka setshwantsho.




pele

yaba

yaba

qetellong



Ha re ngoleng

Etsa mola ho bapisa tse nepahetseng.

jara

moshemane

kgena

hae

moshanyana

kwata

kuka

ho bata

mamela

serame

lehlfafi


sheba

lemati

utlwa

tadima

ho basta



Ha re ngoleng

Ngola maetsi a hlahisitsweng dipolelong tse latelang: Mohlala.

Ke ilo bapala bolo.


bapala

Ba isa Dan hae.

Re ya sekolong hoseng.

O tla fihla ka mora nako sekolong.

Ha a rwala dieta tsa bolo.



Ha re ngoleng


Etsa mola o tlohang mantsweng a ka hodimo ho isa mantsweng a moleng o ka tlase a nang le moeletlo o tshwanang.



sele	kwatile	tsela	thabile	bona
saretswe	mmila	thibane	sheba	nyakaletse



Boikgathollo

Kopanya matheba
ho bona hore ke eng
sena.

Ho thusana



Ha re baleng

Re tshwanetse ho thusa batho ba bang ka mehla.

Na o thusa batho ba bang?

O etsa eng ho thusa batho ba bang?

Ke mang ya o thusang?

Ba o etsetsa eng?



Pam le Peter

Re thusa lapeng. Re thusa
ho hlatswa dijana.



Jabu

Ke thusa nkongo. Ke mo thusa ho tshela mmila.



Pam le Busi


Re hlokomela boabuti le
boausi ba rona.



Dan le Busi

Re thusa jareteng. Re ntsha
mahola, re nosetsa dijalo.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale, araba dipotso.

Ke mang ya thusang nkgono wa hae?

Mantswe a
thwaelehileng

dula
ema
pela
wena

Pam le Busi ba thusa ka eng?


Ke mang ya hlatswang dijana?

Ke mang ya ntshang mahola?



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka moo o thusang batho ba bang ka teng.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

rona

lelapi

mosa

borakana

mollo

bopa

lesapo

roka

roma	lelapa	mose	olo



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

le

se

TEACHER: Sign

Date

117

Re etsang?



Ha re etseng

Kgetha tseo o di etsang ho thusa.



Hlatswa dijana

Tlosa marole

Hlwekisa ntlo

Fielo

Hlokomela bana

Hlokomela maqheku

Thusa ho pheha



Thusa ho hlokomela diphoofolo

Thusa ho kga metsi

Thusa ho besa mollo

Thusa ka jareteng

Thusa ho reka



Ha re ngoleng

Ngola kganyetso e hlahang polelong lebokoseng le ka letsohong le letona
jwalo ka ha ho bontshitswe ka mohlala.



Ha a

ha ba

a ka se

keke

ha e ya

Pam le Busi ha ba thuse jareteng. Ba hlokomela katse.

Ha ba



Katse ha e ya ja dijo tsa yona.

Ha a lapa.

Re ke ke ra bapala le yena.

Mohlomong a ka se je ho hang.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa o, ba kapa e, se ho qetela dipolelo.



Katse ya ka e hodimo sefateng. _____ tshwarehile moo.

Sefate se hodimo. _____ selelele ho feta ntlo.

Jabu o tla fumana katse. _____ tla theola katse.

Pam o tla tshwara lere. _____ tla etsa hore katse e se we fatshe.



Boikgathollo

Lahlela sente fatshe. Haeba e bontsha botoneng, tsamaya dibaka tse pedi.
Haeba e le ka botshehading, tsamaya ha nngwe. Ha o fihla sebakeng etsa seo
ho thweng o se etse moo.

QALA



Tsepamisa pensele monwaneng wa hao.




Bitsa lentswe le qalang ka w.



Bina pina.



Tsepamisa buka hlohong ya hao.



6



Fasolla dieta.



Ema o phahamise matsoho.



QETA

Re a keteka bohole



Ha re baleng

Lefatsheng lohle bana ba rata ho fumana dimpho.

Ke Pam. Ke
dilemo di 8.



Ke Jabu. Ke
dilemo di 7.



Haufinyana e tla ba Keresemese. Re tla fumana dimpho. Re tla fa metswalle ya rona dimpho. Re tla ba le sefate sa keresemese. Re tla bea dimpho tlasa sefate. Ka nako ena re ja dikuku, dipompong le dinomaphodi.

Ke Madhu. Ke
dilemo di 8.

Ke Batuk. Ke
dilemo di 10.

Ke Jabu. Ke
dilemo di 10.

Ke nna Selwyn.
Ke dilemo di 9.



Haufinyana e tla ba Hanukkah. Re tla ba le dijo tse ngata. Re rata ho ja dipanekuku le didonate. Le rona re rata ho fumana dimpho.

Haufinyana e tla ba Diwali.

Re tla fumana mabokose a dipompong haufinyana. Re tla etsa ntlo ya rona e be ntle re tla ba le dikirikete.

Ke nna Fatima.
Ke dilemo di 8.

Ke nna Enver.
Ke dilemo di 11.




Haufinyane e tla be e le Eid. Re lakatsa e ka re ka fumana mpho tse ntle. Re neha le metswalle ya rona dimpho. Re tla ja dikuku le dipompong tse ngata ka tsatsi leo.

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlatsa lebitso la ngwana e mong le e mong, ebe o qetella tafole.

Lebitso	dilemo	Tsatsi la phomolo	Ba tlaja eng?	Na ba tla fumana dimpho?
Pam	8	keresemose	Dipompong le dikuku	Ee 

O tlo keteka ka letsatsi lefeng la phomolo? O le ketekajwang?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

sefane

mala

dipopi

dinku

sefala

mahe

dipompo

kuta

sefate

nama

dipompong

dikuku

Mantswe a
twaelehileng

dikuku

dimpho

fumana

mose



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.



1

10

TEACHER: Sign

Date

Re sa keteka



Ha re etseng

Bua le motswalle wa hao ka se etsahalang setshwantshong.

Pele



Hamorao



Maetsi a ketso



Ha re ngoleng

Etsetsa lebitso sedikadikwe o sehelle maetsi a re bolellang seo motho a se etsang.

Enver o bapala kerikete.



Sharon o bala buka e tenya.

Jabu o matha mabelo.

Madhu o sesa ka mora nako ya sekolo.




Pam o bapala bolo ya matsoho.

Fatima o mathela bese.

Busi o kganna baesekele.

Tlhophiso ya selemo se tlang



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang.



E tla ba selemo sefe?

O hlophisitse eng bakeng sa selemo se tlang?



Ha re ngoleng

Bapisa polelo e ka lebokoseng le lesehla le polelo e nepahetseng
lebokoseng le bolou.



Tau e batla dijo.

Tweba e balehetse hodima sefate.

Moshemane o rahile bolo haholo.

Bana ba bapetse ka mollo.

Ba bakile kuku ka Moqebelo.

Pula e a na.



Ke latile sekgele.

E ne e le letsatsi la tswalo la Lizzy.

Diphooftolo tse nyane di balehile.

Bolo e thubile fensetere

Busi o tjhesitse menwana ya
hae.

Jabu o latile lere.



Selemo sena le se tlang




Ha re baleng

Tlatsa tseo o di entseng ka dikgwedi tse fapaneng selemong se fetileng.

	Pherekong	Hlakola	Hlakubele	Mmesa	
	Motsheanong	Phupjane	Phupu	Phato	
	Lwetse	Mphalane	Pudungwane	Tshitwe	

Re sebeditse selemo kaofela. Re bapetse dipapadi. Ra etsa mosebetsi wa sekolo hae.
Re hlokometse batho. Re bile le metswalle. Re hlokometse diphoofolo tsa lapeng.
Re ithutile ka tsa lehodimo le dinako tsa selemo. Re ithutile ka e mong le e mong.




Ha re ngoleng

Jwale tlatsa mabitso a dikgwedi tse 6. Jwale ngola seo o se entseng kgwedi e nngwe le e nngwe.

1	
2	

3	
4	
5	
6	



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang.



Ke kgwedi efeng ena?

Ngola seo o se etsang kgwedding ena.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

sekoloto

kgwele

dulang

dula

mokgwenyana

sekele


emang

selā

Mantswe a twaelehileng

bala
bapala
bina
selemo

sekolo	dikgwedi	tsamayang	bala



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe ana.

tona

ho

juwale

bo

Ho ngola pale



Ha re ngoleng

Buisana le motswalle wa hao ka pale eo o tla e ngola. Jwale fana ka maikutlo a hao leqepheng lena.



Tlhophiso ya pale
ya ka



Dibapadi le moo pale
e etsahalang teng.



Qalo

Ke mang paleng ya hao?

Pale e etsahala kae?

E etsahala neng?

Ho etsahalang qalong ya pale?


Ho etsahala eng bohareng ba pale?

Bohareng



Qetelo

Pale e felajwang?



DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

Ngola lebitso la buka mona

Ngola bitso la hao (o mongodi)

I

MOHATO WA 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyé setepolar a bukeng ya hao

MOHATO WA 2: Mena mathebing moleng

5

Tswelapelle ka pale ya hao mona.

4

Ngola bohare ba pale ya hao mona ledéphening la

Etsa setschartsho mona

Etsa setschartsho mona

Etsa setshwantsho mona

Qala ho ngola pale mona ebe o ya leqepheng la bobedi

2

Etsa setshwantsho mona

Qetella pale ya hao.

7

Tswelapelle ka pale ya hao mona.

3

Ngola hore ho etsahetseung detellong ya pale.

9

Etsa setshantsho mona

Etsa setshantsho mona



O kgethehile.

Mmele whole wa hao o kgethehile.

Ke wena monnga mmele wa hao!



**HO SE BE
mang ya o
tshwarang
pokanele.**

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na le motho
ya o tshwarang bokapele.**

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na
le motho ya o etsisang dintho tseo o
sa batleng ho di etsa.**

**Eo o tshwanetseng ho
mo letsetsa mohala
bakeng sa thuso:**

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

Lefapha la "Life Line": 0861 322 322

Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363



Bukantswe ya ka

A
a

B
b

C
c
D
d

E
e
F
f

G
g
H
h

I
i
J
j

K
k
L
l

M
m
N
n
O
o
P
p

M
m
N
n

O
o
P
p


Q
q
R
r

S
s
T
t

U
u
V
v

W
w
X
x

Y
y










Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines.
Now glue on the back where shown to form a finger puppet. Now tell the story about the hippo and the tortoise.

Cut out the puppets and then carefully cut out the two circles on their legs. Put your 2nd and 3rd fingers through the holes to form legs. You can now tell the story about Jack and the giant.



Ugly Duckling





MASKS: You can use these masks for the role play in worksheet 100.

Cut out the mask on the outer black line.

Tie some string through the holes on each side and you can be either a clown or a hippo, depending on which side you use.



Use this book mark to keep your place in your book.
Write your name on it so that you don't lose it.

